


2021 Annual Teaching Plans

SETSWANA HL Senior Phase



Shuter & Shooter
PUBLISHERS (PTY) LTD

OS1001392



It is illegal to photocopy any pages from this book without the written permission of the copyright holder

Shuter & Shooter Publishers (Pty) Ltd
Shuters House, 110 CB Downes Road, Pietermaritzburg 3201, South Africa
PO Box 61, Mkondeni 3212, South Africa

Copyright © Shuter & Shooter Publishers (Pty) Ltd 2021

OS1001392 (TM2001494)

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission from the publisher. Any person who commits any unauthorized act in relation to this publication may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

MATSENO

Shuter & Shooter e itlamile go neelana ka ditlhoko tsa thuto tsa Aforika Borwa yo o fetogang.



- Re aga le go gatisa materiale wa tsa thuto.
- Re neelana ka ditirelo tsa seporofeshenale tsa tlaleletso go lephata la thuto.
- Re neelana ka tirelo ya badirisi le phatlalatso ya mantlha.

Shuter & Shooter e ikgantsha ka Boaforikaborwa 100%, ke 100% ya beng bantsho mme ke khampani ya Maemo a 1 a BBBEE. Ka kopo, tshegetsa baphasalatsi ba selegae ba ba jaaka Shuter & Shooter.

Shuters ★ **TOP CLASS** **Shuters** **PREMIER** **ISIZULU** **Masihambisane**
SOQOBO

Hi Nwa ★ **Shuters** **TOPKLAS** **Sichumile**
Hi Kolwa **Setswana** **ISIXHOSA**

SISWATI **Tota** **IsiXhosa** **SUPPORT LOCAL PUBLISHERS**
SETFU **Sediba** **Ngumdiliya** **IsiZulu Sethu**
sa thuto



Ditlhagiswa tsa rona di tsenyeletsa:

- Dikwalwa
- Kaedi ya Morutabana
- Dibukatiro
- Dikaedi tsa thuto
- Dibuka tsa go buisa
- Dibuka tsa go buisa tse di rulagantsweng
- Dikema tsa go buisa foniki
- Materiale wa TVET
- Dithanodi
- Diatlelase
- Dipapetla tsa lebota
- Dutshamekisi tsa thuto le Malepa
- Dibuka Kaelo
- Dibuka ka mafaratlhatlha (E-Books)
- Didiriswa tsa dijitale tsa go ithuta

Gape, re ipela ka fa re le moneelakatiso yo o letleletsweng, re ikwadisitse le ETDP SETA mmogo le SACE.

Goreng o tlhopha dibuka tsa rona?

- E obamela CAPS ka botlalo
- Di na le ditirwana le dithutiso di le dintsi
- Dikao tse di maleba go ralala dibuka
- Puo e e bonolo, e e kwadilweng mo maemo a morutwana
- Di rulaganya dithuto bonolo
- Dibukana tsa thulaganyo le Tatediso di thusa go nolofatsa go ruta



Mesola ya go dirisa dibuka tsa rona

- Tokafatsa dipholo tsa barutwana
- Lekola kgatelopele bonolo
- Fokotsa mokgeleo wa botsamaisi
- Di thusa go boloka nako ya go rulaganya le go baakanya
- Di latela CAPS ka nepagalo, mme di dire go ruta go nne botlhofo
- Bontsi jwa ditlhogo tsa rona bona jaaka di e-Books (dibuka ka mafaratlhatlha)

DITENG

Mophato wa 7	1
Kgweditharo ya 1	2
Kgweditharo ya 2.....	7
Kgweditharo ya 3.....	11
Kgweditharo ya 4.....	17
Mophato wa 8	21
Kgweditharo ya 1	22
Kgweditharo ya 2.....	27
Kgweditharo ya 3.....	32
Kgweditharo ya 4.....	37
Mophato wa 9	40
Kgweditharo ya 1	41
Kgweditharo ya 2.....	48
Kgweditharo ya 3.....	54
Kgweditharo ya 4.....	59
Lenaneo la tlhatlhubo	63

7



SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 1

Matsatsi 1-3 abeke ya ntlha	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopegopuo le melawana ya tiriso	Setswana Tota		
Beke 1-2					LB	TG	RDR
<p>Tekanyetso ya motheo. Go tlhola kitso ya pele ya barutwana go bona gore mekhino e fa kae. Tshedimosetso eno e dirisetswa go bona gore ke eng se se tshwanetseng sa dirwa go tsewetsa ditirwana tsa go ruta le go ithuta.</p> <p>Theetso ya kgangkhutshwe</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhopho dikakanyokgolo le tsa tshegetso go tswa mo kgangkhutshweng. Tsaya dintlhathuto. Abelanang ka dikakanyo le maitemogelo le go bontsh thaloganyo ya mareo. <p>Tlotla kgang gape</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlotla ditiragalo gape ka tatalano e e maleba. Neela baanelwa ka nepagalo. Neela tatalano ya ditiragalo. 	<p>Dithangwa tsa dikwalo: dikgangkhutshwe</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo tsa sethangwa sa dikwalo: jaaka baanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgothang, lemorago, maitshetlego, moaned le thitikgang. <p>Sala morago dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (Itsise sethangwa) Kanako ya puiso (Diponagalo tsa sethangwa) Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka, thatlhoba) <p>Tekatlhalogany ya puiso le ditogamaano tsa puiso.</p> <ul style="list-style-type: none"> Buisa gape le go tlodisa matlho Go buisa go go tseneletseng Go ipopela setshwantsho Go ipopela kakanyo le bokhutlo Ntlha le kakanyo <p>Bokao jwa mafoko</p>	<p>Kwala temana ya kanelo / melawana ya go kwala temana</p> <ul style="list-style-type: none"> Setlhogo sa polelo sa temana Dikakanyo le tse di tshagatsang Dirisa makopayi go gokaganya Tlhalosa ditlhokego tsa sethangwa jaaka go anela kgang. Dirisamafoko le setaele tse di maleba <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetso Go kwala ditlhangwa tsa ntlha Go boeletsa Go tseleganya <p>Go thotlha diphoso le go tlhagisa</p>	<p>Dira ka mafoko: Mainatota le mainagotlhe</p> <p>Dira ka dipolelo: Dipolelonolo dipolelo, pakajaanong, pakaphethi</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso: khutlo, phegelo khutlokhutlo/khutlwana, phegelwana, thakakgolo, ditlhaka tse dinnye</p>	1-9	1-10	1-21	

Beke 3-4	<p>Go reetsa le go buisana ka lebaka.</p> <ul style="list-style-type: none"> Aroganyang dikakanyo le maitemogelo le go bontsha go tshaloganya mareo. <p>Araba dipotso Tlhalosa gore goreng o rata lebaka le le rileng.</p>	<p>Setlhangwa sa dikwalo:</p> <p>Maboko</p> <ul style="list-style-type: none"> Megwa ya go buisa Puiso ya morutwana ka nosi <p>Ditogamaano tsa pele ga puiso.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lemoga diponagalo tsa setlhangwa jaaka leina la buka, dithogo, dithalo <p>Diponagalo tsa lebaka:</p> <ul style="list-style-type: none"> Popego ya ka fa gare ya lebaka, dikapuo/puo ya botshwantshi/ morumo, moribo Popego ya ka fa ntle ya lebaka, mela, ditemana, mofuta wa mokwalo (fonto) Bokao jwa puo ya botshwantshi <p>Maikutlo, thitokgang le molaetsa.</p>	<p>Boitimamedi: itihamele lebaka la gago Melawana ya temana ya lebaka:</p> <ul style="list-style-type: none"> Popego ya temana Tiriso ya makopanyi go gokaganya Tiriso ya mefuta e e farologaneng ya dipolelo, boleele le popego Kgelekiso/kgatelelo ya mafoko le puo ya botshwantshi <p>Kwala lebaka</p> <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetso Go kwala sethangwa sa ntlha Go boeletsa Go tseleganya <p>Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p>	<p>Dira ka mafoko:</p> <p>Poeletso ya madiri, madirimafeledi, maemedi, maemeditho, maemeditota, marui</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>morumo, maadingwa, maele, diane, poletsomodumo, tshwantshiso, malatlhelwa, maetsi</p> <p>Matshwao a puiso: khutlo, phegelwana</p> <p>Mopeleto:</p> <p>Tiriso ya thanodi, kgaoganyo ya mafoko, melawana ya mopeleto.</p>	10-18	11-18	34-44
----------	--	---	---	---	-------	-------	-------

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 1

Matsatsi 1-3 abeke ya ntsha	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tshagisa	Dipopegopuo le melawana ya tiriso	Setswana Tota		
					LB	TG	RDR
Beke 5-6	<p>Tekanyetso ya motheo. Go tihola kitso ya pele ya barutwana go bona gore mekhino e fa kae. Tshedimosetso eno e dirisetswa go bona gore ke eng se se tshwanetseng sa dirwa go tsewetsa ditirwana tsa go ruta le go ithuta.</p> <p>Motlotlo ka ga terama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsaya karolo mo motlotlong o o sa tihomamang ka ditlhogo tse di bonolo. Dirisa rejisetara e e nepagetseng Tshegetsa/boloka motlotlo Bontsha dikakanyokgolo le tse di tshagetsang. Tsaya dintlhathuto <p>Araba dipotso</p>	<p>Sethangwa sa dikwalwa sa terama (pono le nngwe)</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo tsa sethangwa sa dikwalwa jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgothang, lemorago, maitshetlelo, moanedi, thitokgang: <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (Itsise sethangwa) Ka nako ya puiso (Diponagalo tsa sethangwa) Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ thathobha) <p>Diponagalokgolo tsa leboko:</p> <ul style="list-style-type: none"> Popego ya ka fa gare ya leboko, dikapuo/ puo ya botshwantsho/morumo/ moribo Popego ya ka fa ntle ya leboko, mela, ditemana, mofuta wa mokwalo, (fonto) Bokao jwa puo ya botshwantshi <p>Maikutlo, thitokgang le molaetsa</p>	<p>Kwala mmuisano, teramatiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditlhokego tsa popego, setaele, ntlhaponono. Baamogedi b aba totilweng, maitihomo le tiriso Tlhopho ya mafoko Bomaleba jwa ditlhagiso tse di rileng Tlhagiso e lokologileng <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetso Go kwala sethangwa sa ntlha Go boeletsa Go tseleganya <p>Go tlotlha diphoso le go tshagisa</p>	<p>Dira ka mafoko: Mainagothe, madirimafeledi, maemedi, maemeditho le maemeditota</p> <p>Dira ka dipolelo: Polelonolo, dipolelo, pakajaanong, pakaphethi, sedliri, thuanyisediri</p>	19-31	19-34	22-33

Beke 7-8	<p>Go reetsa kgangkhutshwe / naane Tekatthaloganyo ya theetso</p> <ul style="list-style-type: none"> Bontsha dikakanyokgolo le tse di tshetsang, le go tsaya dintlhathuto Abelanang dikakanyo le maitemogelo lo bo lo bontsha go tthaloganyana mareo Bontsha malepa a a tlotheletsang le a a digelangmogotlhokagalang teng. Araba dipotso <p>Dipuisano tsa setihopha/ lekoko. Buisanang ka kgang/naane e e buisitsweng mo tirwaneng e e fetileng.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bontsha baanelwa Buisanang ka thitokgang Buisanang ka dintlhaponono 	<p>Setihangwa sa dikwalwa: kgangkhutshwe/naane Diponagalo tsa setihangwa sa dikwalwa, jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotihang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang</p> <p>Dikgato tsa puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (Itsise setihangwa) Kanako ya puiso (Diponagalo tsa setihangwa) Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/tlhatlhoba) <p>Go buisa go lebelela go tthaloganyana (ditogamaano)</p> <ul style="list-style-type: none"> Go okola le go tlovisa matlhokimming and Go buisa ka tsenelelo <p>Go bopa bokao jwa mafoko ka go dirisa dikgono tsa kgaogano ya lefoko.</p>	<p>Kwala sekwalo sa thadiso/ bukatsatsi/lekwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditlhokego tsa popego le setaele, Baamogedi b aba tobiliweng maitlhommo le tiriso. Kgolagano ya temana Tlhopho ya mafoko <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetso Go kwala sethangwa sa ntsha Go boeletsa Go tseleganya Go tlotlha diphoso le go tthagisa <p>Kwala lekwalo/thadiso o latela dikgato tsa go kwala</p>	<p>Dira kamafoko: Bongwe le bontsi, matlhaodi.</p> <p>Dira ka dipolelo: pakajaanong, pakaphethi</p> <p>Bokao jwa mafoko: ditumatslwano le makwalwatshwano, maele</p>	32-40	35-41	1-21
----------	--	---	---	---	-------	-------	------

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 1

	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tthagisa	Dipopegopuo le melawana ya tiriso	Setswana Tota		
					LB	TG	RDR
<p>Matsatsi 1-3 abeke ya ntlha</p> <p>Beke 9-10</p>	<p>Tekanyetso ya motheo. Go tihola kitso ya pele ya barutwana go bona gore mekhino e fa kae. Tshedimosetso eno e dirisetswa go bona gore ke eng se se tshwanetseng sa dirwa go tsewetsa ditirwana tsa go ruta le go ithuta.</p> <p>Tekathaloganyo ya theetso</p> <ul style="list-style-type: none"> Tihalosa dikgato tsa go reetsa Tsaya dintlhathuto Araba dipotso <p>Dipuisano tsa setlhopha</p> <ul style="list-style-type: none"> Buisanang ka dikakanyo tse di totobetseng tsa kgangkhutshwe. Tsaya tskwetso ka dikakanyo o bo o lebelela sethangwa go tsegetsa kemo <p>Amanya diteng le maemo a gago</p>	<p>Sethangwa sa dikwalwa: kgangkhutshwe</p> <p>Diponagalo tsa sethangwa sa dikwalwa: jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlelo, moaned, thitokgang.</p> <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (itsise sethangwa) Kanako ya puiso (diponagalo tsa sethangwa) Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, sekaseka, thathhoba) <p>Diponagalo tsa leboko:</p> <ul style="list-style-type: none"> Popego ya ka fa gare ya leboko, dikapuo, morumo, moribo puo ya botshwantshi Popego ya ka fa ntle ya leboko, mela, mofuta wa mokwalo (fonto) Bokao jwa puo ya botshwantshi Maikutlo, thitokgang le molaetsa. <p>Go buisa go lebelela go tlhaloganya(ditogamaano)</p> <ul style="list-style-type: none"> Go okola Go tlodisa matlho Go buisa ka tselelelo Ntlha le kakanyo <p>Go bopa bokao jwa mafoko ka go dirisa dikgono tsa go kgaoganya lefoko</p>	<p>Kwala tlhamo ya thaloso/ kanelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Melawana ya temana: Setlhogo sa polelo ya temana. Dikakanyo le tse di tshegetsang. Tatelano e lolameng ya ditemana. Makopnyi go golaganya ditemana. Dirisa dipolelo tse di farologaneng boleele le popego <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetso Go kwala sethangwa sa ntlha Go boeletsa Go tseleganya Go thotlha diphoso le go tthagisa <p>Tlhagisa tlhamo e e thathobiwang/ lekanyediwang</p>	<p>Dira ka mafoko: Dithhogo, megatlana, medi, madirimathusi, madirimafeledi</p> <p>Dira ka dipolelo: Dipolelwanakutu, dipolelwanakala subject and predicate, subject verb agreement</p> <p>Matswhao a puiso le mopeleto: Tiriso ya thanodi, dipaterone tsa mopeleto, melawana ya mopeleto, bokao jwa mafoko makaelagongwe le malatodi</p>	41-52	42-50	1-21

Beke 1-2	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua</p> <p>Tekathaloganyo ya theetso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tihalosa dikgato tsa go reetsa Tsaya dintlhathuto Araba dipotso <p>KGOTSA</p> <p>Tlotla kgang o tsepamititse mogopolo mo dintlheng tse: Tihaloso ya moanelwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Semelo le tshobotsi Kgelekiso (kgatelelo ya mafoko) Puo ya mmele <p>Ranola maikutlo, segalo, maemo, tatelano ya ditiragalo, bokao jo bo fithegileng le bokhutlo</p> <p>Latela dikgato tsa go reetsa</p> <p>Pele ga theetso: e gogela barutwa mo seemong sa go reetsa</p> <p>Ka nako ya theetso: Dipotso, temogo, tshwantsha, tsaya dintlhakglo, tihalosa</p> <p>Morago ga theetso: Latedisa maitemogelo a go reetsa Barutwana ba botsa dipotso, ba tlotla ka se ba se utlwieng</p>	<p>Go buisa le go lebelela Tekathaloganyo:</p> <p>Buisa sethangwa sa dikwalo jaaka Padi (ditsebe di ka nna 30-40)</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalokgolo tsa sethangwa sa dikwalo: jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlheng, lemorago, maitshetlelo, moanedi, thitokgang. <p>KGOTSA</p> <p>Go buisa/go lebelela/ go tihaloganyana (dirisa sethangwa se se kwadilweng le/kgotsa sa pono jaaka dikhathumu/ dikgemets'hana tsa diikhomiki)</p> <p>Go okola</p> <p>Go tlotlisa matho</p> <ul style="list-style-type: none"> Ipopele bokao (baanelwa, maitshetlelo, molaetsa) Go bopa bokao jwa mafoko ka go dirisa dikgono tsa kgaoganyo ya lefoko Puo e e tsosang maikutlo a a riling <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (Itsise sethangwa) Ka nako ya puiso (diponagalo tsa sethangwa) <p>Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/tlathoba)</p>	<p>Go kwala: Tlhamo ya kanelo ka ditemana di le 4-6/ mafoko a le 150-200)</p> <p>Melawana ya temana:</p> <ul style="list-style-type: none"> Setlhogo sa polelo ya temana Dikakanyokgolo le tse di tshetsang Tatelano e lolameng ya ditemana Makopanyi go golaganya ditemana Dirisa dipolelo tse di farologaneng, boleele le popego <p>Totisa mogopolo mo dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetsotiro Go kwala ditlhango tsa ntlha Go boeletsa Go tseleganya Go tlotlha diphoso le go tthagisa 	<p>Dira ka mafoko: Mainatswako, thuanani secliri le thuanysedirwa, maina a dirisiwang gabedi (sk. Sethare, molemo) madirimafeledi, matlhaodi</p> <p>Dira ka dipolelo: Polelonolo, dipolelo, pakajaanong, pakaphethi</p> <p>Bokao jwa mafoko: Makaelagongwe, malatodi, puo ya botshwantsi, puo e e tsosang maikutlo a a rileng</p> <p>Matshwao a puiso: Khutlo, phegelo, letshwao la tsiboso, letshwao la potso.</p> <p>Tiriso ya Thanodi e a rotloediwa</p>	53-62	56-62	43-63
----------	--	---	---	---	-------	-------	-------

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 2

	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tihagisa	Dipopegopuo le melawana ya tiriso	Setswana Tota		
					LB	TG	RDR
Beke 3-4	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua.</p> <p>Tekathaloganyo ya theetso-</p> <p>Dirisa sethangwapono jaaka phousetara, papatso, dikgang tsa Thelebisene le tihagiso</p> <p>Latela dikgato tsa go reetsa Pele ga theetso: e gogela barutwa mo seemong sa go reetsa</p> <p>Ka nako ya theetso: Dipotso, temogo, tshwantsha, tsaya dintlhakglo, tihalosa Morago ga theetso: Latedisa maitemogelo a go reetsa Barutwana ba botsa dipotso, ba tlotla ka se ba se utlwileng</p> <p>Sosobanya tihagiso ka molomo</p> <p>Dira ditshwetso</p>	<p>Go buisetsa/lebelela go tihaloganya (dirisa sethangwapono se se kwadilweng jaaka papatso</p> <ul style="list-style-type: none"> Go okola dintlha Go tihodisa matlho Puiso e tseletseng Ipopole bokao (baanelwa, maitshetlego, molaetsa) Go bopa bokao jwa mafoko ka go dirisa dikgono tsa kgaoganyo ya lefoko Puo e digelang Puo e tihomameng le e e sa tihomamang <p>KGOTSA</p> <p>Sethangwa sa dikwalo jaaka padi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalokgolo tsa sethangwa sa dikwalo: jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgothang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang. <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (Itsise sethangwa) Ka nako ya puiso (diponagalo tsa sethangwa) Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ thatlhoba) 	<p>Go kwala ditlhangwa tsa tirisano: Itshimololele papatso/ phousetara (Tlhophha e le nngwe)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditlhokego tsa popego Maitlhommo, sethophha se tobilweng le tiriso Tlhopho ya mafoko le popego ya dipolele. Dikarolwana tse di bonwang jaaka mefuta le bogolo jwa mofutakwalo (fonto), ditlhogo, matshwao, mebala) Puo e e digelang/e e tlhotlheletsang <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetsotiro Go kwala ditlhangwa tsa ntlha Go boeletsa Go tseleganya <p>Go tlhotlha diphoso le go tihagisa</p>	<p>Dira ka mafoko: Mainatota, bong, Bongwe-bontsi, lethaoadi, masupi, malathelwa</p> <p>Dira ka mafoko: Puosebui, puopegelo, polelonolo le polelopathe.</p> <p>Bokao jwa mafoko: Makaelagongwe, malatodi, bokao jo bo thamaletseng le jwa botshwantshi</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Khutlokhutlo/ khutiwana; phegelwana</p> <p>Tiriso ya thanodi</p>	63-72	63-70	

<p>Beke 5-6</p>	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua:</p> <ul style="list-style-type: none"> Puo e ipaakanyeditsweng/ e e sa ipaakanyediwang ka go diragatsa ditaello kgotsa tsamaiso Tlhopho ya kgelekiso (kgatelelo yamafoko) Tiriso ya segalo, lobelo le kapodiso Dirisa matshwaokaello ka nako yatlhagiso Dirisa puo ya mmele e e maleba 	<p>Buisa le go lebelela tekathaloganyo:</p> <p>Buisa sethangwa sa ditaello jaaka resipe / dikaelo, jj</p> <ul style="list-style-type: none"> Go okola dintlha Go tlhodisa matlho Puiso e tseletseng Ipopole bokao Dikgato tsa go buisa: Pele ga puiso (Itsise sethangwa) Ka nako ya puiso (diponagato tsa sethangwa) Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ thatlhoba) 	<p>Sethangwa sa tirsano se sekhutshwane:</p> <p>Kwala sethangwa sa ditaello jaaka o ka dirisa jang sediriso se kgotsa seletso, go dira dijo, go baakanya phoso</p> <ul style="list-style-type: none"> Dithokego tsa popego, setaele Babuisi/baamogedi ba tobilweng maitlhommo le tiriso Kgolagano ya temana Tlhopho ya mafoko le popego ya polelo <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsago kwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetsotiro Go kwala ditlhagwa tsa ntlha Go boeletsa Go tseleganya <p>Go tlhothla diphoso le go tlhagisa</p>	<p>Dira ka mafoko: Matlhalosi (mefuta) – a nako, felo le mokgwa Lethaodi: la palo (mefuta) popego</p> <p>Dira ka dipolelo: Tira le tirwa</p> <p>Bokao jwa mafoko: Maele le diane</p> <p>Matshwao a puiso: Tlmanyi; lenalana</p> <p>Tiriso ya Thanodi e a rotloediwa</p>	<p>75-80</p>	<p>71-77</p>	
-----------------	---	--	--	---	--------------	--------------	--

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 2

	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tthagisa	Dipopegopuo le melawana ya tiriso	Setswana Tota		
					LB	TG	RDR
Beke 7-8	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua</p> <p>Dipatlisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Barutwana ba tlotlelwa ka seemo, bothata kgotsa tiragalo e eo ba tshwanetseng go e ba e tsibogele ka go tsaya karolo e e rileng Taolo e ka tswa e sa boelediwa kgotsa morutwana a ka tlotlelwa ka tiragato e e ka tshamikwang Dirisa puo e e siameng/ maleba <p>Tlhokomela melawana o etse tlhoko bareetsi le maikaelelo</p>	<p>Buisa le go lebelela go tthaganya:</p> <p>Buisa ditlhangwa sa dikwalo jaaka terama/padi</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagagolo tsa setlhangwa sa dikwalo: jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlelo, moanedi, thitokgang. <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) Ka nako ya puiso (diponagalo tsasetlhangwa) Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ thatlhoba) 	<p>Kwala thadiso ya terama (Dirisa melawana ya temana ka mafoko a ka nna 100 – 120):</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhagisa tsibogelo ya badiragatsi moterameng Tlhatlhaba o bo o sekaseke terama e e buisitsweng Baradisi ba ba farologaneng ba ka tsibogela setlhangwa ka tsela e e farologaneng Neela dintlha tse di totobetseng sk, Leina la mokwadi/ motlhami, leina la terama, leina la Kompone e e tthagisitseng setlhangwa, jj <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetsotiro Go kwala ditlhangwa tsa ntlha Go boeletsa Go tseleganya Go tlhotlha diphoso le go tthagisa 	<p>Dira ka mafoko: Madirimafeledi le madirimafetedi.</p> <p>Dira ka dipolelo: Tira le tirwa; pakatsweletsopole jaanong, puosebui le puopegelo.</p> <p>Bokao jwa mafoko: Makaelagongwe, malatodi, bokao jo bothamaletseng le jwa botshwantshi</p> <p>Matshwao a puiso: Khutlokhutlo/khutlwana; matshwao a nopolo (ditsejwana); letshwao lapotso; phegelwana; khutlo</p> <p>Tiriso ya Thanodi e a rotloediwa</p>	83-88	78-84	45-63
Beke 9-10	<p>Ditiro tsa go reetsa le go bua</p> <p>Ditirwana tse di farologaneng tsa go reetsa le go bua tse di maleba le COVID 19</p>	<p>Ditiro tsa go buisa le go lebelela</p> <ul style="list-style-type: none"> Dikgato tsa go buisa Ditirwana tsa go buisetsagodimo Ditirwana tsa Tekatlhaloganyo <p>Ditirwana tsa dikwalo di ikaegile ka di le tharo tse di tllhaoletseng semesetara.</p>	<p>Ditiro tsa go kwala le go tthagisa</p> <ul style="list-style-type: none"> Dikgato tsa go kwala Go kwala ka ditemana Ditlhangwa tsa tirisano Tlhamo <p>Go kwala ka boitlhamedi</p>	<p>Ditiro tsa dipopego tsa puo le melawana</p> <p>Metsetsele ya Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tirisano</p>		85-89	

<p>Beke 1-2</p>	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua Tekathaloganyo ya theetso ka mokgwa go tlatso foromo/dipotsolotso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ikatise ka dikgato tsa theetso • Kwala dintlhathuto • Araba dipotso. <p>Mekgwa e farologaneng ya tihaeletsano ya molomo ka ya tirisong ya dipotsolotso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhopho setlhogo • Abelana dikakanyo • Refosanang le go reetsana ka tlihoafalo • Tlatso diphatlha • Dirisa matshwao a mokgwa wa puo go tshhegetsisa dipuisano • Latela dikgato tsa go reetsa <p>Pele ga theetso: e gogela barutwa mo seemong sa go reetsa</p> <p>Ka nako ya theetso: Dipotso, temogo, tshwantsha, tsaya</p> <p>dintlhakglo, tihalosa</p> <p>Morago ga theetso: Latedisa maitemogelo a go reetsa</p> <p>Barutwana ba botsa dipotso, ba tlotla ka se ba se utlwieng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosobanya thagiso ka molomo • Dirisa ditshwetso 	<p>Buisa setlhangwa ka ga botlhokwa jwa dipotsolotso le gore di tlatlwa jang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshedimosetso e e tshokegang. • Tiriso ya puo • Tshaeno <p>Go buisetso/go lebelela go tthaloganyana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola • Go tlhodisa matlho • Go sobokanya • Go ipopela setshwantsho • Go bopa bokao • Bokao jwa mafoko <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ thathobaa) 	<p>Ditlhangwa tsa tirisano jaaka go tlatso dipotsolotso/kgotso diforomo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Latela ditaelo • Tlamela tshedimosetso e nepagetseng e totobetse • Dirisa puo e e maleba <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa nthla • Go boeletsa • Go tseleganya • Go thotlha diphoso le go thagisa 	<p>Dira ka mafoko: Mainagotlhe; Mainagoboka; matlhalosi a mokgwa, felo le nako; mathaodi</p> <p>Dira ka dipolelo: Polelwanakalaina; polelwanakalathaoadi; polelopate le polelotswako</p> <p>Bokao jwa mafoko: Makaelangwe, Malatodi, Makwalwatshwana</p> <p>Matshwao a puiso: Letshwa la potso; letshwao la tlogelo ya lefoko kgotso kakanyo, thakakgolo; tiamanyi</p> <p>Dikhutshwafatso: ditlhakaina, akeronimi, tiriso ya karolo ya nthla ya lefoko go bopa khutshwafatso, sk. mos (boemong, jwa mosupologo, tiriso ya karolo e fa gare/ya bofelo ya lefoko go bopa khutshwafatso, sekao, Molebogeng - e nna Lebo kgotso Masego e nna Sego</p>	<p>93-104</p>	<p>90-98</p>
-----------------	--	--	---	---	---------------	--------------

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 3

Beke 3-4	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Setswana Tota		
				LB	TG	RDR
<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua</p> <p>Reetsa terama</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhamo dipotsolotso Ela tlhoko melawana Dirisa puo e maleba Tsaya dintlhathuto Bega dipithhelelo <p>Latela dikgato tsa go reetsa</p> <p>Pele ga theetso: e gogela barutwa mo seemong sa go reetsa</p> <p>Ka nako ya theetso:</p> <p>Dipotso, temogo, tshwantsha, tsaya dintlhakgolo, tihalosa</p> <p>Morago ga theetso:</p> <p>Latedisa maitemogelo a go reetsa</p> <p>Barutwana ba botsa dipotso, ba tlotla ka se ba se utlwieng</p> <ul style="list-style-type: none"> Sosobanya tlhagiso ka molomo Dira ditshwetso 	<p>Setlhangwa sa diikwalo jaaka terama ya bašwa/Terama ya seyalemowa</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalokgolo tsa setlhangwa sa dikwalo: jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlelo, moanedi, thitokgang. <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalokgolo tsa leboko Popego ya ka fa gare ya leboko, dikapuo/puo ya botshwantshi/, morumo, moribo Popego ya ka fa ntle ya leboko, mela, ditemana, mofuta wa mokwalo (fonto) Bokao jwa puo ya botshwantshi Maikutlo Thitokgang le molaetsa <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (tseise setlhangwa) Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ thaththoba) 	<p>Setlhangwa se seleele s.k. potsotherisano e e kwadilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> Dithokego tsa popego; setale Babuisi/baamogedi ba ba tobilweng maitlhommo le tiriso Tlhopho mafoko Tiriso e emaleba ya puo <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetsotiro Go kwala ditlhangwa tsa ntsha Go boeletsa Go tseleganya <p>Go tlhotha diphoso le go tlhagisa</p>	<p>Dira ka mafoko:</p> <p>Mainatota, bongwe le bontsi Matlhaodi: go supa mmala o o satsenelelang le kgato ya kgolo</p> <p>Dira ka dipolelo:</p> <p>Polelo pate polelwana kalatlhaodi; puosebui le puopegelo.</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>Dikutu tsa mafoko</p> <p>Matshwao a puiso:</p> <p>Khutlokhutlo/khutlwana; matshwao anopolo (ditsejwana), khutlo, lenalana, letshwao la potso</p>	105-115	100-108	22-33 34-44

Beke 5-6	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua Mefuta e e farologaneng ya tlhaeletsano ya molomo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulo e e siameng/matseno • Tiriso ya segalo, lebelo le kutlwalo yalentswe, • Tiriso ya puo • Puo ya mmele e e maleba • Bokhutlo jo bo siameng. <p>Tekathaloganyo ya theetso (sethangwa se se kwadilweng/ thagiso ya dikgang tsa Thelebišene)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tihalosa dikgato tsa go reetsa • Kwala dintlhathuto • Araba dipotso <p>Latela dikgato tsa go reetsa</p> <p>Pele ga theetso: e gogela barutwa mo seemong sa go reetsa</p> <p>Ka nako ya theetso: Dipotso, temogo, tshwantsha, tsaya dintlhakglo, tihalosa</p> <p>Morago ga theetso: Latedisa maitemogelo a go reetsa Barutwana ba botsa dipotso, ba tlotla ka se ba se utlwiweng</p>	<p>Buisa sethangwa ka ga go kwala kitsiso/lenanetema le metsotso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Batlapitsong • Tiriso ya puo • Popego <p>Go buisa/go lebelela go tlhaloganya sethangwa se se kwadilweng/sa setshwantsho pono/ dikerafo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola dikakanyokgolo. • Go tlotlisa matho o lebelela dintlha tsa tshagetso • Go dira ponelopele • Go ipopela bokao jwa mafoko le ditswantsho tse di sa tlwaelegang. • Dikakanyokgolo le tse di tshagetsang • Dikakanyo tsa gago <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (itsise sethangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa sethangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ thathoba) 	<p>Sethangwa sa tirisano se seleele s.k.</p> <p>Kitsiso/Lenanetema le metsotso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhopho babuisi/ baamogedi ba tobilweng le maitlhommo a go kwala; • Tsaya tshweetso ka setaele le nthakemo le popego ya go kwala; • Tlhopho ya mafoko le dipopego tsa Puo <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhango tsa ntsha • Go boeletsa • Go tseleganya <p>Go tlhoitha diphoso le go thagisa</p>	<p>Dira ka mafoko: Maemedi: Maemeditho le maemeditota, masupi, marui</p> <p>Dira ka dipolelo: Pakajaanong, pakaphethi; puosebui lepuopegelo; Tira le tirwa</p> <p>Bokao jwa mafoko: Madirimatswa, mainamatswa</p> <p>Bokao jwa mafoko: Lenalana, tihakagolo; phegelwana; khutlo; khutlokhutlo/khutlwana</p>	116-125	109-117
----------	---	--	--	---	---------	---------

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 3

	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopegopuo le melawana ya tiriso	Setswana Tota		
					LB TG RDR		
Beke 7-8	<p>Ditomaagano tsa Go reetsa le Go bua.</p> <p>Reetsa le go buisana ka dikgang tsa jaanong tse di ikaegileng ka lekwalodikgang le diathikele tsa makasine</p> <ul style="list-style-type: none"> Tiriso ya segalo, lebelo le kutlwalo yalentswe. Tiriso ya puo e e digelang/e e tsosang maikutlo a a rileng/e e thotholetsang Dirisa dikaelo Tlhokomelo ya melawana Puo ya mmele e e maleba Matseno a a ngokang le bokhutlo jo bo nonofileng Maitlhommo, setlhopho se se tobilweng le tiriso <p>Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng le e e sa ipaakanyediwang ya lekwalodikgangle athikele</p> <ul style="list-style-type: none"> Dirisa segalo, lebelo le kutlwalo ya lentswe. <p>Tlhokomela matshwao a puiso go nna le puiso e e nonofileng</p> <p>Dirisa puo e e maleba ya dikarolo tsammele.</p>	<p>Go buisa/go lebelela go bona tshedimosetso (Dirisa ditlhangwa di tshwana le diathikele tsa makwalodikgang/diathikele tsa dimakasine/dipuo tse di kwadilweng.</p> <ul style="list-style-type: none"> Go okola dikakanyokgolo Go tlodisa matlho o lebelela dintlha tsa tshagetso Go dira ponelopele Dintlha le dikakanyo Ntlhakemo ya mokwadi Go ipopela bokao jwa mafoko le ditshwantsho tse di sa tlwaelegang Puo e e tlhomamang/e e sa tlhomamang. Bokao jo bo thamaletseng/ jo bo akanngwang Dikapuo <p>Kwala teko ya tekatlhaloganyo Dikgato tsa go buisa di salwe morago:</p> <p>Pele ga puiso (itsise setlhangwa)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) <p>Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhuba)</p>	<p>Setlhangwa se se seleele/ se sekhutshwane: Kwala athikele ya lokwalodikgang</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditlhokego tsa popego le setaele Babuisi/baamogedi ba tobilweng lemaithommo le tiriso Tlhopho ya mafoko le dipopego tsapuo. <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetsotiro Go kwala ditlhangwa tsa ntlha Go boeletsa Go tseleganya <p>Go tlhotha diphoso le go tlhagisa</p>	<p>Dira ka mafoko:</p> <p>Mainakgopolo; Mainakongwa Matthaodi: go supa mmala o o satsenelelang le kgato ya kgolo</p> <p>Dira ka dipolelo:</p> <p>Tatelano e e rulaganeng, tatelano go ya ka botlhokwa, temana e e tlhalosang, puo e e thotholetsang lepuo e tsosolosang maikutlo a a rileng; e e tsayang letlhakore le ya kgatelelo; e e sekamelang mo letlhakoreng le le lengwe; dipotso tse di sa batlengdikarabo</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>Makaelagongwe, malatodi, bokao jo bo thamaletseng le jwa botshwantshi</p> <p>Matshwao a puiso:</p> <p>Matshwao a nopolo ditsejwana); letshwao la tsiboso, phegelwana; Khutlo; letshwao la potso; tlogelo ya lefoko kgotsa kakanyo</p>	126-133	118-125	

Beke 9-10	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua. Tekathaloganyo ya theetso e ikaegile ka go Neela dikaelo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ikatise mo dikgatong tsa go reetsa • Tsaya dintlhathuto • Kwala dikarabo <p>Mekwaga e farologaneng ya tihaeletsano ya molomo skgo Neela dikaelo/ditaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa puo e e maleba • Dirisa dipolelo tse dikhutshwane di nonofile • Dintlha ka botlalo 	<p>Setlhangwa sa dikwalo jaaka padi ya baswa/kgangkhutshwe/terama/terama ya seyaalemowa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tsa setlhangwa sa dikwalo: jaaka moanelwa, semelo le sthsobosti, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang. <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) • Morago ga puiso (Araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/thathoba) <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tsa leboko • Popego ya ka fa gare ya leboko/dikapuo/puo ya botshwantshi/morumo/moribo • Popego ya ka fa ntle ya leboko, mela, sitemana, mofuta wa mokwalo (fonto) • Bokao jwa puo ya botshwantshi • Maikutlo • Thitokgang le molaetsa 	<p>Kwala tihamo ya kanelo/tilhaloso.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dithokego tsa popego, setaele, nthakemo. • Babuisi/baamogedi b aba tobiliweng le maitlhomo le tiriso • Tlhopho ya mafoko le dipopego tsa puo. <p>Totisa mogopolo mo dikagatong tsa go kwala.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa ipaakanyetsotiro • Go kwala dithangwa tsa nthla • Go boeletsa • Go tseleganya • Go thotlha diphoso le go thagisa <p>Kwala tihamo ya kanelo/tilhaloso</p>	<p>Dira ka mafoko: Mainatswako Maemedi maemeditho, maemeditota, Matlhaodi: go supa mmala o o sa tsenelelang le kgato ya kgolo.</p> <p>Dira ka dipolelo: Polelonolo, pegelo, pakaphethi, pakajaanong</p> <p>Bokao jwa mafoko: Makaelagongwe, malatodi, bokao jo bo thamaletseng le jwa botshwantshi</p> <p>Matshwaopuiso: Khutlo, phegelo, khutlokhutlo, /khutlwana, phegelwana</p>	134-143	126-133	45-63
-----------	---	---	--	--	---------	---------	-------

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditsho ya 3

	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tshagisa	Dipopegopuo le melawana ya tiriso	Setswana Tota		
					LB	TG	RDR
		<p>Go buisetsa le Go lebelela go tshagisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • s.k sethangwa se se kwadilweng/ le se se bonwang. • Go okola dikakanyokgolo • Go tlodisa matlho o lebelela dintlha tsa tshagiso • Go diar ponelopele • Ntsha e kakanyo Ntshakemo ya mokwadi • Go ipopela bokao jwa mafoko le ditshwantsho tse di sa tshagisang • Puo e tshomameng/ e e sa tshomamang. • Bokao jo bo tshamaletseng/ jo bo sa tshamalalang. 					

<p>Beke 1-2</p>	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua Puo e e sa ipaakanyediwang Go itsise sebui/go neela puo ya ditebogo/Go tlotla kgang.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhopho setihogo se se maleba Rulaganya tshedimisetso e lomaganeeng Bontsha tlotlofoko; dipopego tsa puo Matseno le boikhutlo jo bo utlwalang. Diponagalo le melawana (bua mo phathalatseng, di malepa a go popego. Puisetsogodimo Tiriso ya segalo, lebelo le kutlwalo ya lentsewe Tlhokomela matshwao a puiso go nna le ditlamorago tse di siameng Puo ya mimele e e maleba. Latela dikgato tsa go reetsa Pele ga theetso: e gogela barutwa mo seemong sa go reetsa Ka nako ya theetso: Dipotso, temogo, tshwantsha, tsaya dintihakglo, thalosa Morago ga theetso: Latedisa maitemogelo a go reetsa Barutwana ba botsa dipotso, ba tlotla ka se ba se utlwieng 	<p>Setlhangwa sa dikwalo jaaka padi ya baswa/kgangkhutshwe/terama.</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalokgolo tsa setlhangwa sa dikwalo: jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang. <p>Go buisa/go lebelela go tihaloganyana (Dirisa setlhangwa se se kwadilweng le sa ditshwantshopono)</p> <ul style="list-style-type: none"> Go okola dikakanyokgolo. Go tlodisa matlho o lebelela dintlha tsatshetsetso Go ipopela bokao jwa mafoko le ditshwantsho tse di sa tlwaelegang. Dikakanyokgolo le tse di tshetsang Ntlha le kakanyo Go itseela ditshwetso le bokhutlo Dikakanyo tsa gago <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka /thathoba) 	<p>Setlhangwa sa tirisano se seleele/ se sekhutshwane go neela diikaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Dithokego tsa kagego; setaele Babuisi/baamogedi ba ba tobilwieng maitlhommo le tiriso Tlhopho ya mafoko le dipopego tsa puo <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetsetiro Go kwala dithangwa tsa ntlha Go boeletsa Go tseleganya Go tlhothla diphoso le go thagisa 	<p>Dira ka mafoko: Mainatswako; Letlhaodi: (mefuta ya matlhaodi), letlama</p> <p>Dira ka dipolelo: Polelonolo; polelotswako, polelopate, polelwanakalathalosi le polelwanakalathhaodi</p> <p>Bokao jwa mafoko: Makaelagongwe; malatodi; bokao jo bo tlhamaletseng; bokao mo tirisong, bokao jwa botshwantshi; matlhaodi; matlhalosi; Matshwao a puiso: Phegelwana; matshwao a nopolo (ditsejwana); khutlo; lenalana</p>	<p>151-162</p>	<p>140-147</p>
-----------------	---	---	--	---	----------------	----------------

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 4




Beke 3-4	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tthagisa	Setswana Tota			
				LB	TG	RDR	
Beke 3-4	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua</p> <p>Tekathaloganyo ya theetso (sethangwa se se kwadilweng/ Tthagiso ya dikgang tsa Thelebišene)</p> <ul style="list-style-type: none"> Go tshalosa dikgato tsa go reetsa Tsaya dintlhathuto Kwala dikarabo <p>Mekgwa e farologaneng ya dipuisano tsa molomo</p> <p>Buisanang ka tiriso ya lekwalo lamaranyane (imeile)/phousetara/ bukatsatsi/dipampitshana tsa tshedimotsetso (difolaeyara)</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melawana Thulaganyetsetiro, patlisiso, go rulaganya le go tthagisa. 	<p>Buisa sethangwa sa bukatsatsi/ lekwalo la maranyane (imeile) / phampitshana ya tshedimotsetso</p> <ul style="list-style-type: none"> Kagego Tiriso ya puo Baamogedi ba ba tobilweng Poko/dimaane Diponagalokgolo tsa leboko Popego ya ka fa gare ya leboko, dikapuo/puo ya botshwantshi/, morumo, moribo Popego ya ka fa ntle ya leboko, mela, ditemana, mofuta wa mokwalo (fonto) Bokao jwa puo ya botshwantshi Maikutlo Thitokgang le molaetsa Dikgato tsa go buisa: Pele ga puiso (itsise sethangwa) Ka nako puiso (diponagalo tsa sethangwa) Morago puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/tlhatlhoba) 	<p>Sethangwa sa tirisano se seleele/ se sekhutshwane sk : lekwalo la maranyane (imeile) , phousetara/ bukatsatsi/pampitshana ya tshedimotsetso (folaeyara)</p> <ul style="list-style-type: none"> Dithokego tsa popego// kagego, setaele ntlhakemo Baamogedi ba ba tobilweng ka maitlhomole tiriso Tlhopho ya mafoko, tlhaloso e e tsepameng/ bonagalang sentle Popego, boleele le mefuta yadipolele <p>Tthagisa sethangwa sengwe sa tse di kailweng fa godimo</p> <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetsetiro Go kwala ditlhangwa tsa nthla Go boeletsa Go tseleganya Go tlhotlha dipotso le go tthagisa 	<p>Dira ka mafoko:</p> <p>Maemedi- mabotsi, lesupi, mainagotlhe -mainagoboka; MadiritotaLetlhaodi: Tlhogo/mogatlana le kutu.</p> <p>Dira ka dipolele:</p> <p>Puosebui; dipotso/le tse di nang lethotlhetseto; thuanysediri; polelo e ekhutshwafaditsweng; dipotso tse di sathokeng dikarabo</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>Malatodi; bokao jo bo tlhamaletseng; jwa botshwantshi, jwa tiriso</p> <p>Matshwao a puiso:</p> <p>Matshwao a nopolot(ditsejwana); letshwao la potso; phegelo, letshwao la tsiboso</p>	163-173	148-159	34-44

<p>Beke 5-6</p>	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekothaloganyo ya theetso • Tihalosa dikgato tsa go reetsa • Kwala dintlanathuto • Araba dipotso • Puo e e ipaakanyeditsweng • Tiriso ya segalo, lebelo le kutlwalo yalentswe. • Tiriso ya puo e e digelang/e e tsosangmaikutloaari leng/e e • tithotheletsang • Dirisa dikaele • Tlhokomelo ya melawana • Puo ya mmele e e maleba • Matseno a a ngokang le bokhutlo jobo nonofileng • Maitlhommo, setlhopho se se tobilweng le tiriso <p>Latela dikgato tsa go reetsa Pele ga theetso: e gogela barutwa mo seemong sa go reetsa Ka nako ya theetso: Dipotso, temogo, tshwantsha, tsaya dintlhakglo, tihalosa Morago ga theetso: Latedisa maitemogelo a go reetsa Barutwana ba botsa dipotso, ba tlotla ka se ba se utlwi leng</p>	<p>Buisa sethangwa sa dikwalo jaaka padi ya bašwa kgangkhutshwe/terama/naane</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa sethangwa sadikwalo: jaaka moanelwa, semelo letshobotsi, poloto, kgotlheng, lemorago, maitshetlelo, moanedi, thitokgang. <p>Poko: Maboko a tihootsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa leboko • Popego ya ka fa gare ya leboko, dikapuo/puo ya botshwantshi/, morumo, moribo • Popego ya ka fa ntle ya leboko, mela, ditemana, mofuta wa mokwalo (fonto) • Bokao jwa puo ya botshwantshi • Maikutlo • Thitokgang le molaetsa <p>Tshekatsheko ya leboko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mela, mafoko, ditemana, kamaano, poelelo, mofuta wa mokwalo, matshwaa puiso. • Bokao: jo tlhamaletseng le jo bo iphithihileng 	<p>Poeletso le go Ipaakanyetsaditlha-tlhubo</p> <p>Ditlhamo</p> <p>Kgato ya go ipaakanya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhokego; popego/kagego; setaele; nthakemo • Baamogedi/babuisi ba ba tobilweng; maitlhommo le tiriso • Tlhopho ya mafoko <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa nthla • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tthagisa 	<p>Dira ka mafoko: Madirimathusi; Lediritota, Matlhaodi: go supa mmala o o sa tsenelelang le kgato ya kgolo</p> <p>Dira ka dipolelo: Dipolelo tse di tsayang lethakore; tsemi sekametseng mo lethakoreng le le lengwe; tse di gobebelelang, tsa maikutlotse di digelang; dipotso tse di sa tshokengdikarabo</p> <p>Bokao jwa mafoko: Makaelangongwe, malatodi</p> <p>Matshwao a puiso: Khutlo; phegelo; letshwao la tsiboso; letshwao la potso</p>	<p>174-183</p>	<p>160-168</p>	<p>34-44</p>
-----------------	--	---	---	--	----------------	----------------	--------------

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 4

	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tthagisa	Dipopegopuo le melawana ya tiriso	Setswana Tota		
					LB	TG	RDR
Beke 7-8	<p>Poeletso le go baakanyetsa ditlhatlhobo Go bua:</p> <ul style="list-style-type: none"> Puo e e ipaakanyeditsweng/dipotsottherisano/motlotlo Puo e sa ipaakanyediwang <p>Go reetsa Tekatthaloganyo ya theetso</p>	<p>Poeletso le go baakanyetsa Ditlhatlhobo</p> <p>Go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> Puiso e e ipaakanyeditsweng Tekatthaloganyo ya puiso Tshobokanyo Dikwalo: <ul style="list-style-type: none"> - Padi/kgankhutshwe/dinaane - Terama/thuto ya filimi - Maboko 	<p>Poeletso le go baakanyetsa Ditlhatlhobo</p> <p>Go kwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditlhanga tsa tirisano Tlhamo 	<p>Dira ka mafoko: Mainagoboka; leitiri; kutu/modi.</p> <p>Dira ka dipolelo: Polelonolo; polelopathe; polelotswako; dipolelo; thuanysediri; mefuta ya dipotso; kganetso</p> <p>Bokao jwa mafoko: Makaelagongwe; Malatodi; bokao jo bothamaletseng; jwa botshwantshi</p> <p>Matshwao a puiso mo tirisong</p>	184-189	170-177	
Beke 9-10	<p>Ditirotsa go reetsa le go bua</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditirwana tse di farologaneng tsa go reetsa le go bua <p>Ditiro tsa go reetsa le go bua tse di ikamagantseng le ditlhokego tsa maemo a COVID 19</p>	<p>Ditiro tsa go buisa le go lebelela</p> <ul style="list-style-type: none"> Dikgato tsa go buisa Ditiro tsa go buisetsagodimo Ditiro tsa tekatthaloganyo ya puiso <p>Ditiro tsa dikwalo go ikaegilwe ka ditlhanga di le tharo tse di tthaotsweng tsa semesetara.</p>	<p>Ditiro tsa go kwala le go tthagisa</p> <ul style="list-style-type: none"> Dikgato tsa go kwala Go kwala ditemana Ditlhanga tsa tirisano Tlhamo Ditlhamo tsa boitlhamedi 	<p>Ditiro tsa dipopego tsa puo le melawana</p> <p>Ditiro tse di farologaneng tsa dipopegopuo le melawana</p>	178-182		

8



SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 1

Go reetsa le go bua		Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tthagisa	Dipopegopuo le melawana ya tiriso	Setswana Tota		
					LB	TG	RDR
Beke 1-2	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua: Dipuisano tsa setlhophaga Go kokoanya dintlha ka ga setlhogo; go tihopha dikakanyo tse di maleba; go tihomaganya dikakanyokgolo</p> <p>Tekathaloganyo ya theetso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekota dikakanyokgolo le tse di tshegetsang ka go kwala dintlhathuto • Abelana dikakanyo le maitemogelo o bo o bontsha go tihaloganya mareo • Supa malepa a go tihothelatsa/a go digela • Araba dipotso 	<p>Ditlhaga tsa dikwalo jaaka dikgangkhutswa tsa baswa Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dipuisano tsa kakaretso ka diponagalokgolo jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlhano, lemorago, maitshetlelo, moanedi, thitokgang <p>Dikgato tsa go buisa Ditogamaano pele ga puiso Itsise barutwana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tsa setlhango - ditlhago, ditlhogwana, dintlhathaloso, dikao, • Dikarolo tsa buka Letlhare la setlhogo, lenaneo la diteng, dikgaolo, lenanefoko, mametlelelo, jalo jalo. <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise setlhango) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhango) Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tthatthoba) 	<p>Kwala tshamo: Tshamo ya kanelo/ maitlhommo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhopho ya mafoko, • Lentswe le setaele sa mong • Tlhaloso ka botlalo • Segalo • Dikakanyokgolo le tse di tshegetsang • Mmpepe wa dikakanyo (tshulaganyo ya dikakanyo) go rulaganya tse di golaganang • Tlhagisa tshamo gore e tthatthobiwe <p>Totisa mogopolo mo dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro ntlha • Go kwala ditlhango tsa boeletsa • Go tseleganya • Go tlotlha diphoso le go tthagisa <p>Kwala tshamo o latela dikgato tsa go kwala</p>	<p>Dira ka mafoko: Mathalosi a felo le mathalosi a tshwantshanyo mokgwa</p> <p>Dira ka dipolelo: Thuanyisediri; popego ya polelo; dipolelwana; dikarolo tsa puo</p> <p>Bokao jwa mafoko: Makaelagongwe, malatodi, bokao jo bo tshamaletseng le jwa botshwantshi</p> <p>Matshwao a puiso: Khutlo; phegelwana; letshwao la potsso; matshwao a nopolo (ditsejwana); letshwao la tsiboso</p>	1-9	1-9	

Beke 3-4	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua:</p> <p>Dipuisano tsa setlhopha ka ditlhangwa tsa pono/kutlopono/ mmediantsi</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsokolosa lemorago la kitso Fopholetsa maitlhomong a setlhangwa Batla bokao Tlhaloganya setlhangwa Kwala dintlathuto Tlhaloganya molaetsa <p>Tekathaloganyo ya theetso (medumo fela)</p> <ul style="list-style-type: none"> Rekota dikakanyokgolo le tse di tshhegetsang ka go kwala dintlathuto, mananenetefatso, ditshobokanyo, go bopa polelo gape, le go tlotla gape <p>Go aga dipono gape:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dumelanang ka thanolelo/bokao jo le bo boneng Diragatsa/ etsisa se se diragetseng mo diponong tse pedi jalojalo. 	<p>Buisa athikele ya lekwalodikgang/ makasine ka ga dikgang tsa sešweng/tsa loago</p> <ul style="list-style-type: none"> Popego Diponagalo tsa setlhangwa Tiriso ya puo Segalo Tatelano <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlaththoba) <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalokgolo tsa leboko Popego ya ka fa gare ya leboko, dikapuo/puo ya botshwantshi/, morumo, moribo Popego ya ka fa ntle ya leboko, mela, ditemana, mofuta wa mokwalo (fonto) Bokao jwa puo ya botshwantshi Maikutlo Thitokgang le molaetsa <p>KGOTSA</p> <p>Motshameko wa pono e le nngweDirisa bonnye</p> <ul style="list-style-type: none"> Tekathaloganyo e le nngwe go tswa mo bukagakololong Setlhangwa se le sengwe sa dikwalo Tlhalosa poloto, polotwana, tlhagiso ya badiragatsi, kgothang tsibogelo ya terama Tshupo ya morero, maikutlo/ moono le segalo 	<p>Kwala setlhangwa sa tirisano: Bukatsatsi</p> <ul style="list-style-type: none"> Popego e e nepagetseng Maitlhomong Dikakanyokgolo le tse di tshhegetsang Tatelano e e lolameng ya dipolelo Dirisa makopanyi go netefatsa tomagano Dirisa mofuta e e farologaneng ya dipolelo, boleele le dipopego <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipakanyetsotiro Go kwala ditlhangwa tsa ntsha Go boeletsa Go tseleganya Go thlotlha diphoso le go tlhagisa <p>Kwala bukatsatsi</p>	<p>Dira ka mafoko: Madiri mafeledi</p> <p>Dira ka dipolelo: Pakajaanong; pakaphethi; tiriso e e tsosang maikutlo a a rileng le e e digelang; kagego ya polelo; kganetso; mabotsi</p> <p>Bokao jwa mafoko: Bokao jo bo tlhamaletseng; makaelagongwe; malatodi; ditumatslwano; makwalwatshlwano;</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Melwana ya mopeleto</p>	10-21	10-24
----------	--	---	---	---	-------	-------

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 1

Beke 5-6	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tihagisa	Setswana Tota		
				LB	TG	RDR
<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua: Dipuisano tsa setlhophaga Go kokoanya dintlha ka ga setlhogo; go tihopha dikakanyo tse di maleba; go tihomaganya dikakanyokgolo</p> <p>Tekathaloganyo ya theetso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekota dikakanyokgolo le tse di tshegetsang ka go kwala dintlhathuto • Abelana dikakanyo le maitemogelo o bo o bontsha go tihaloganya mareo • Supa malepa a go tihothhelets/a go digela • Araba dipotso 	<p>Dithangwa tsa dikwalo jaaka dikgangkhutswa tsa bašwa Di kgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dipuisano tsa kakaretso ka diponagalokgolo jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang <p>Dikgato tsa go buisa Ditogamaano pele ga puiso Itsise barutwana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tsa setlhangwa - ditlhogo, ditlhogwana, dintlhatlhaloso, dikao, • Dikarolo tsa buka Lethare la setlhogo, lenaneo la diteng, dikgaolo, lenanefoko, mametlelelo, jalo jalo. <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tthatthoba) 	<p>Kwala tihamo: Tihamo ya kanelo/ maitlhomomo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tihopha ya mafoko, • Lentswe le setaele sa mong • Tlhaloso ka botlalo • Segalo • Dikakanyokgolo le tse di tshegetsang • Mmepe wa dikakanyo (thulaganyo ya dikakanyo) go rulaganya dikakanyo tse di golaganang • Tihagisa tihamo gore e tthatlhabiwe <p>Totisa mogopolo mo di kgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlotlha diphoso le go tihagisa <p>Kwala tihamo o latela di kgato tsa go kwala</p>	<p>Dira ka mafoko: Mainagotlhe, mainatota, bongwe le bontsi, maina a a se nang bongwe mainakgongwa le mainakgopolo</p> <p>Dira ka dipolelo: dipolelonolo, dipolelo, pakajaanong, pakaphethi;</p> <p>Mopeleto le matshwa a puiso: Khutlo, phegelo khutlokhutlo/khutlwana, phegelwana, tlhakakgolo, ditlhaka tse dinnye</p>	22-32	25-34	22-38

Beke 7-8	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua: Tekathaloganyo ya theetso (sethangwa se e seng sa maitthamelo/ se se nang le bonnete sekao diathikele tsa lekwadikgang)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reetsa go thaloganya • Kwala dintlhathuto • Araba dipotso <p>Dipuisano tsa setlhopha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supa dikarolo • Dibui ba a refosana • Tihalosa dintlhakemo lo bo lo fithelele • Dirisa puo, setaele le tumelano tse di maleba 	<p>Buisa athikele ya lekwadikgang/ makasine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Popego • Tiriso ya puo • Diponagalo tsa sethangwa • Tatalano <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise sethangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa sethangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ thathoba) <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalogolo tsa leboko • Popego ya ka fa gare ya leboko, dikapuo/puo ya botshwantshi/, morumo, moribo • Popego ya ka fa ntle ya leboko, mela, ditemana, mofuta wa mokwalo (fonto) • Bokao jwa puo ya botshwantshi • Maikutlo • Thitokgang le molaetsa <p>Go buisetsa/lebelela go bona tshedimosetso (ba dirisa sethangwa se se kwadilweng/ bonwang/sethangwa sa mmediantsi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puisotsenelele • Go ipopela bokao 	<p>Ditihangwa tsa tirisano Pegelo/athikele ya makasine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tsa sethangwa • Tiriso ya puo • Rejisetara le setaele • Matseno le bokhutlo <p>Kwala pegelo/athikele ya makasine o ikaegile mo mo ditihangweng tsa pono tse di thothheletsang</p> <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditihangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go thotha diphoso le go thagisa 	<p>Dira ka mafoko: Madiritota le madirimatlaedi</p> <p>Dira ka dipolelo: Polelo, popego ya polelo; pakajaanong le pakaphethi; polelo e e sekamelang lethakore le le lengwe, e e gobelelang, e lebelelang lethakore le le lengwe</p> <p>Bokao jwa mafoko: Diane, bokao jo bo mo tirisong, jo bo thamaletseng, jo bo sa thamalalang</p> <p>Matshwao a puiso</p>	33-42	35-42	39-54
----------	--	---	--	--	-------	-------	-------

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 1

	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tthagisa	Dipopegopuo le melawana ya tiriso	Setswana Tota		
					LB	TG	RDR
Beke 9-10	<p>Go reetsa le go bua Reetsa puo ka mopersidente/ mongwe yo o nang le tlotlheletso mo setshabeng</p> <ul style="list-style-type: none"> Buisanang ka diponagalo tsa puo e ipaakanyeditsweng Supa le go tihalosa tiriso ya puo Supang lo bo lo buisana ka diponagalo tse di mo puong <p>Puo e ipaakanyeditsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhophisa setlhogo se se maleba Rulaganya o be o lomaganaye tshedimosetso tomagano Supa tlotlofoko le dipopego tsa puo tse di nepagetseng Baakanya matseno le bokhutlo jo bo nonofleng Ikatisa Tlhagisa 	<p>Go buisa/ Go lebelela tiro e kwadilweng/ ditswantshepo Buisa athikele ya lekwadikgang le makasine</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalokgolo tsa sethangwa sa dikwalo: jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshelelo, moanedi, thitokgang. <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (Itsise sethangwa) Ka nako ya puiso (diponagalo tsa sethangwa) Morago ga puiso (araba dipotso, tshwantshanya, farologanya, thatlhoba) <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalokgolo tsa leboko Popego ya ka fa gare ya leboko, dikapuo/puo ya botshwantshi/, morumo, moribo Popego ya ka fa ntle ya leboko, mela, ditemana, mofuta wa mokwalo (fonto) Bokao jwa puo ya botshwantshi Maikutlo Thitokgang le molaetsa 	<p>Ditlhangwa tsa Tirisano, sk Go kwala tsa botshelo jwa moswi</p> <p>Kwala setlhangwa sa tirisano: Bukatsatsi</p> <ul style="list-style-type: none"> Popego e e nepagetseng Maitlhommo Dikakanyokgolo le tse di tshagetsang Tatelano e e lolameng ya dipolelo Dirisa makopanyi go netefatsa tomagano Dirisa mofuta e e farologaneng ya dipolelo, boleele le dipopego <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetsotiro Go kwala ditlhangwa tsa nthla Go boeletsa Go tseleganya Go tlotlha diphoso le go tthagisa <p>Kwala bukatsatsi</p>	<p>Tialeletso ya Dipopego tsa puo le melawana ya tirisano. Dira ka mafoko: Mainatota le mainagotlhe.</p> <p>Dira ka dipolelo: Dipaka; dipolelo; maele le diane; poleiwanakalatlhalosi le poleiwanakakatlhao di;</p> <p>Bokao jwa mafoko: Makaelagongwe, malatodi; makwalwatshwana</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Dipaterone tsa mopeleto; letshwao la tlogelo ya lefoko kgotsa kakanyo; matshwao a puiso a dikhutshwafatso</p>	43-53	43-52	

<p>Beke 1–2</p>	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua: Reetsa sethangwa se se buiseditsweng kwa godimo go tswa mo kgangkhutsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sethangwa se se gatisitsweng se a tshamekiwa/letsiwa • Dikgono tse di maleba tsa go buisa di lemoswa barutwana • Tiriso ya matshwao a puiso mo sethangweng se se buiseditsweng • Tshimologo le bokhutlo • Puisetso godimo e e ipaakanyeditsweng • Tlhopho sethangwa go se buisetsa kwa godimo • Dirisa dikgono tsa go buisa tse di maleba jaaka segalo, modumo, lobelo, kutlwalo ya lentswe, kapodiso, le go buisa ka thelelo • Ikatise • Buisa sethangwa 	<p>Sethangwa sa dikwalo jaaka Padi ya baswa/terama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa sethangwa sa dikwalo: jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgothang, lemorago, maitshetlelo, moanedi, thitokgang. <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (ltsise sethangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa sethangwa) <p>Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/tihatlhoba)</p> <p>Go buisa/go lebelela/go tshaloganya (dirisa sethangwa se se kwadilweng le/kgotsa sa pono jaaka dikhathunu/ dikgemetshana tsa diikhomiki)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola • Go tlodisa matiho <p>Ipopele bokao (baanelwa, maitshetlelo, molaetsa)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go bopa bokao jwa mafoko ka go dirisa dikgono tsa kgaoganyo ya lefoko • Puo e e tsosang maikutlo a rileng 	<p>Kwala tshamo ya ngangisano/tshaloso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhopho ya mafoko • Lentswe le setaele tsa mong • Tshaloso ka botlalo • Segalo • Dintlhakgolo le tse di tshegetsang • Mmepe wa dikakanyo tshaloganyo go rulaganya dikakanyo tse di lomaganeng • Tlhagisa tshamo go tthatthojwa <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala dithangwa tsa ntsha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotha diphoso le go tthagisa <p>Kwala tshamo o setse dikgato tsa go kwala morago</p>	<p>Dira ka mafoko: Matlhalosi a felo le matlhalosi a tshwantshanyo mokgwa</p> <p>Dira ka dipolelo: Thuanyisediri; popego ya polelo; dipolelwana; dikarolo tsa puo</p> <p>Bokao jwa mafoko: Makaelagongwe, malatodi, bokao jo bo thamaletseng le jwa botshwantshi</p> <p>Matshwao a puiso: Khutlo; phegelwana; letshwao la potso; matshwao a nopo (ditsejwana); letshwao la tsiboso</p>	<p>57-64</p>	<p>57-64</p>
-----------------	--	--	---	--	--------------	--------------

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 2

	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopegopuo le melawana ya tiriso	Setswana Tota		
					LB	TG	RDR
Beke 3–4	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua:</p> <p>Go reetsa puo e e tlhagisiwang ke mongwe wa maemo a tlotlegang mo loagong</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiriso ya puo • Puo e lebelelang diilo ka lelhakore le le lengwe le puo ya kgobebelelo • Puo e e sekamelang ka fa lelhakoreng le le lengwe • Segalo • Puo le maatia • Araba dipotso <p>Motlotlo o o ipaakanyeditsweng</p> <p>Barutwana ba dire dipatlisiso jaaka irwana ya ipaakanyo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melawana ya tlhagiso • Puo ya mmele • Matseno le bokhutlo • Tiriso ya puo 	<p>Setlhangwa sa diikwalo jaaka tse di rekotilweng go tswa mo thelebišeneng/seyalomowa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa setlhangwa • Tiriso ya puo • Popego • Batsayakarolo <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ thathoba) <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa leboko • Popego ya ka fa gare ya leboko, dikapuo/puo ya botshwantshi/, morumo, moribo • Popego ya ka fa ntle ya leboko, mela, ditemana, mofuta wa mokwalo (fonto) • Bokao jwa puo ya botshwantshi • Maikutlo 	<p>Kwala puo</p> <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntsha • Tlhalosa ditlhokego tsa setlhangwa go kwala tlhamo ya kanelo • Supa babuisi/baamogedi ba ba tobiweng • Tsaya tshwetso ka setaele, maikaelelo le popego • Dirisa mafoko a a nepagetseng • Matseno a kago, setlhoa • Bokhutlo Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa <p>Kwala puo:</p>	<p>Dira ka mafoko:</p> <p>Madiritota le madirimathaeedi;</p> <p>Dira ka dipolelo:</p> <p>Polelo, popego ya polelo; pakajaanong le pakaphethi; polelo e e sekamelang lelhakore le le lengwe, e e gobebelelang, e e lebelelang lelhakore le le lengwe</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>Diane, bokao jo bo mo tirisong, jo bo tlhamaletseng, jo bo sa tlhamalalang</p> <p>Matshwao a puiso</p>	65-72	65-73	39-54

Beke 5-6	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua: Tekathaloganyo ya theetso (sethangwa se e seng sa maitlhamelo/ se se nang le bonnete sekao diathikele tsa lekwadikgang)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reeletsa go tshaloganya • Kwala dintlhathuto • Araba dipotso <p>Dipuisano tsa setlhopha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supa dikarolo • Dibui ba a refosana • Tlhalosa dintlhakemo lo bo lo fitlhelele • Dirisa puo, setaele le tumelano tse di maleba 	<p>Buisa athikele ya lekwadikgang le makasine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa sethangwa sa dikwalo: jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang. <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise sethangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa sethangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, tshwantshanya, farologanya, tlathhoba) <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa leboko • Popego ya ka fa gare ya leboko, dikapuo/puo ya botshwantshi/, morumo, moribo • Popego ya ka fa ntle ya leboko, mela, • ditemana, mofuta wa mokwalo • (fonto) • Bokao jwa puo ya botshwantshi Maikutlo • Thitokgang le molaetsa 	<p>Kwala thadiso ya kgang/ padi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Popego ya sethangwa • Diponagalo le melawana • Kgelekiso (kgatelelo ya mafoko) • Rejisetara • Baamogedi • Segalo <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala dithangwa tsa nthla • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go thagisa 	<p>Dira ka mafoko: Ditlhogo le megatlana</p> <p>Dira ka dipolelo: Popego ya polelo; mefuta ya dipolelo; dipaka; polelo; phefofatso; diane</p> <p>Bokao jwa mafoko: Makaelagongwe, malatodi; makwalotshwano; maadingwa</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Diakeronomi</p>	73-81	74-81	39-54
----------	--	--	--	--	-------	-------	-------

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 2

	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tthagisa	Dipopegopuo le melawana ya tiriso	Setswana Tota		
					LB TG RDR		
Beke 7-8	<p>Go reetsa le go bua</p> <p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua:</p> <p>Dipuisano tsa setlhophaga:</p> <p>Reetsa/lebelela papatso le go buisana.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segalo • Lebelo • Tiriso ya puo ya maikutlo le e tlotlheletsang • Bogolo jwa fonto/ mokwalotlanyo/ mofuta wa mokwalo • Puo ya mmele <p>Tekathaloganyo ya theetso: papatso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekota dikakanyokgolo le tsa tshetso ka go kwala dintlathuto • Abelana dikakanyo le maitemogelo le go bontsha go tihaloganyana mareo • Supa malepa a tlotlheletso/a go digela • Araba dipotso 	<p>Go buisa le go lebelela</p> <p>Go buisetsa/go lebelela go tihaloganyana (setlhangwa sa pono jaaka papatso/phousetara/ dikhathunu/ Dikgemets'hana tsa dikhomiki)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola dintlha • Go tlodisa matlho • PUISOTSENELELO • Ipopele bokao (baanelwa/ badiragatsi, maitshetlelo, molaetsa) • Bopa bokao jwa mafoko a a sa tswaelegang ka go dirisa dikgono tsa kgaoganyo ya lefoko. • Puo e e tsosang maikutlo a a rileng • Puo ya mmele • Tiriso ya matshwao a puiso le fonto/ mokwalotlanyana • Pele ga puiso • Ka nako ya puiso • (diponagalo tsa setlhangwa) Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ thatlhoba) <p>Setlhangwa sa dikwalo jaaka padi ya baswa/ kgangkhutshwe/terama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) <ul style="list-style-type: none"> - Utulola diponagalo tsa dikwalo jaaka setlhogo, ditlhogwana, dithalo, bogolo jwa fonto/ mokwalotlanyana, mofuta wa fonto. - Utulola dikarolo tsa buka jaaka letharekapeso, lethare la setlhogo, diteng dikgaolo, lenaanefoko. 	<p>Go kwala le go tthagisa</p> <p>Go kwala ditlhangwa tsa tirisano: Diphasalatso/ dipapato/diphousetara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dithokego tsa popego • Maitlhom, setlhophaga se tobilweng le tiriso • Tlhopho ya mafoko le popego ya dipolelo. • Dikarolwana tse di bonwang jaaka mofuta le bogolo jwa mofutakwalo (fonto) , ditlhogo, matshwao, mebala) • Puo e e digelang/e e tlotlheletsang <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsetiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlotlha diphoso le go tthagisa 	<p>Dira ka mafoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mopeleto le dipaterone tsa mopeleto • Dikhutshwafatso <p>Dira ka polelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Popego ya polelo: • Maina, • Matlhaodi, • Maemedi • Dithuanyi • Dipaka <p>Tlotlofoko mo tirisong</p>	82-91	82-90	1-21

Beke 9–10	<p>Ditiro tsa go reetsa le go bua</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditiwana tse di farologaneng tsa go reetsa le go bua • Ditiro tsa go reetsa le go bua di ikamagantse le ditlhokego tsa maemo a COVID 19 	<p>Ditiro tsa go buisa le go lebelela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go buisa • Ditiro tsa go buisetsagodimo • Ditiro tsa tekatihaloganyo ya puiso • Ditiro tsa dikwalo go ikaegilwe ka ditlhangwa di le tharo tse di tlaotsweng tsa semesetara. 	<p>Ditiro tsa go kwala le go tlhagisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go kwala • Go kwala ditemana • Ditlhangwatsatirisano • Tlhamo • Tlhamo ya boithamedu 	<p>Ditiro tsa dipopegotsa puo le melawana Ditiro tse di farologaneng tsa Dipopego tsa Puo le Melawana</p>	92-96	
-----------	---	---	---	--	-------	--

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 3

		Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tthagisa	Dipopegopuo le melawana ya tiriso	Setswana Tota		
						LB	TG	RDR
Beke 1-2	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua:</p> <p>Dipuisano tsa setlhopho ka ditlhango tsa pono/kutlopono/ mmediantsi</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsokolosa lemorago la kitso Fopholetsa maitlhommo a setlhanga Batla bokao Tlhaloganya setlhanga Kwala dimthathuto Tlhaloganya molaetsa <p>Tekatlhaloganyo ya theetso (medumo fela)</p> <ul style="list-style-type: none"> Rekota dikakanyokgolo le tse di tshetsang ka go kwala dimthathuto, mananenetefatso, ditshobokanyo, go bopa polelo gape, le go tlotla gape <p>Go aga dipono gape:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dumelanang ka thanolelo/bokao jo le bo boneng Diragatsa/etsisa se se diragetse mo diponong tse pedi jalojalo. 	<p>Dithangwa tsa dikwalo: dikgangkhutshwe</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalokgolo tsa setlhanga sa dikwalo: jaaka baanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlelo, moanedi, thitokgang. <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (Itsise setlhanga) Ka nako ya puiso (Diponagalo tsa setlhanga) Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ thathoba) <p>Ditogamaano tsa pele ga puiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Lemoga diponagalo tsa setlhanga jaaka setlhogo sa setlhanga ditlhogwana, dithalo Lemoga dikarolo tsa lokwalo jaaka letlharekapeso, letlhare la setlhogo, diteng dikgaolo, lenanefoko. <p>Tekatlhaloganyo ya puiso le ditogamaano tsa puiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Buisa gape le go tlotlisa matlho Go buisa go go tseletseng Go ipopela setshwantsho Go ipopela kakanyo le bokhutlo Ntliha le kakanyo Bokao jwa mafoko 	<p>Kwala setlhanga sa dikwalo: kgangkhutswwe</p> <ul style="list-style-type: none"> Popego e nepagetseng Maitlhommo Dikakanyokgolo le tse di tshetsang Tatelano e lolameng ya dipolelo Dirisa makopanyi go nefetsa tomagano Dirisa mefuta e e farologaneng ya dipolelo, boleele le dipopego <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipakanyetsetiro Go kwala dithangwa tsa ntsha Go boeletsa Go tseleganya Go thotha diphoso le go tthagisa <p>Itlhamela kgang ya gago o latela dikgato tse di tthagisitsweng</p> <p>Kgang ya maemo a a kwa godimo e e phasaladitsweng/e buisitswe mo phaposing</p>	<p>Dira ka mafoko:</p> <p>Mainagotlhe, mainatota, bongwe le bontsi, maina a a se nang bongwe mainakgongwa le mainakgopolo</p> <p>Dira ka dipolelo:</p> <p>dipolelonolo, dipolelo, pakajaanong, pakaphethi;</p> <p>Mopeleto le matshwa a puiso:</p> <p>Khutlo, phegelo khutlokhutlo/khutlwana, phegelwana, tlhakagolo, ditlhaka tse dinnye</p>	97-109	99-110	1-21	

Beke 3–4	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua</p> <p>Motlotlo ka ga terama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsaya karolo mo motlotlong o o sa tihomamang ka ditlhogo tse di bonolo. • Dirisa rejetsara e e nepagetseng • Tshegetsang/boloka motlotlo. • Bontsha dikakanyokgolo le tse di tshegetsang. • Tsaya dintlhathuto • Araba dipotso <p>Dirisa barutwana mmuisano o o sa felelang/barutwana ba feleletsa mmuisano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsaya karolo mo mmuisanong • Dirisa puo e e maleba • Tsiboga ka nepagalo • Tlhokomela melawana ya mmuisano s.k. go refosana • Araba sentle • Dirisa puo ya mmele e e maleba 	<p>Dithangwa tsa dikwalo jaaka padi/ kgangkhutshwe/terama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa sethangwa sa dikwalo: jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlhano, lemorago, maitshelelo, moanedi, thitokgang. <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (itsise sethangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa sethangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ thathoba) <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa leboko • Poego ya ka fa gare ya leboko, dikapuo/puo ya botshwantshi/, morumo, moribo • Poego ya ka fa ntle ya leboko, mela, ditemana, mofuta wa mokwalo (fonto) • Bokao jwa puo ya botshwantshi • Maikutlo • Thitokgang le molaetsa <p>KGOTSA</p> <p>Go buisetsa/go lebelela go tihaloganyana (ditogamaano)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola dintlha • Go tlodisa matlho • Puiiso e e tseneletseng • Go ipopela bokao le bokhutlo • Supa puo e e digelang • Seabe sa tlhopho le tlogelo mo bokaong jwa sethangwa • Go bopa bokao jwa mafoko ka go dirisa dikgono tsa kgaoganyo ya lefoko 	<p>Kwala tihamo ya thaloso Melawana ya temana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setlhogo sa polelo ya temana • Dikakanyokgolo le tse di tshegetsang • Tatelano e e lolameng ya ditemana • Makopanyi go golaganya ditemana • Dirisa dipolelo tse di farologaneng, boleele le poego <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhango tsa ntsha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha dipoho le go tlhagisa <p>Tlhagisa tihamo e e tlhatlhabiwang</p>	<p>Dira ka mafoko: Matlhalosi a felo le matlhalosi a tshwantshanyo mokgwa</p> <p>Dira ka dipolelo: Thuanyisediri; poego ya polelo; dipolelwana; dikarolo tsa puo</p> <p>Bokao jwa mafoko: Makaelangwe, malatodi, bokao jo bo tihamaletseng le jwa botshwantshi</p> <p>Matshwao a puiiso: Khutlo; phegelwana; letshwao la potso; matshwao a nopo (ditsejwana); letshwao la tsiboso</p>	110-118	111-119	1-21 39-54
----------	---	---	--	---	---------	---------	---------------

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 3

Beke 5-6	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlogisa	Setswana Tota			
				LB	TG	RDR	
Beke 5-6	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua:</p> <p>Reetsa sethangwa se se buiseditsweng kwa godimo go tswa mo kgangkhutsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sethangwa se se gatisitsweng se a tshamekiwa/letsiwa • Dikgono tse di maleba tsa go buisa di lemoswa barutwana • Tiriso ya matshwao a puiso mo sethangweng se se buiseditsweng • Tshimologo le bokhutlo <p>Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhopho sethangwa go se buiseditsa kwa godimo • Dirisa dikgono tsa go buisa tse di maleba jaaka segalo, modumo, lobelo, kutlwalo ya lentswe, kapodiso, le go buisa ka thelelo • Ikatise • Buisa sethangwa 	<p>Sethangwa sa diikwalo: dikgangkhutshwe/Dinaane</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa sethangwa sa dikwalo: jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlelo, moanedi, thitokgang. <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise sethangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa sethangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ thathoba) <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa leboko • Popego ya ka fa gare ya leboko, dikapuo/puo ya botshwantshi, morumo, moribo • Popego ya ka fa ntle ya leboko, mela, ditemana, mofuta wa mokwalo (fonto) • Bokao jwa puo ya botshwantshi • Maikutlo • Thitokgang le molaetsa <p>Go buisa go lebelela go tlhaloganya (ditogamaano)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola le go todisa matlho • Go buisa ka tsenelelo • Go bopa bokao jwa mafoko ka go dirisa dikgono tsa kgaoganyo ya lefoko. 	<p>Kwala temana ya kanelo Melawana ya go kwala temana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sethogo polelo sa temana • Dikakanyokgolo le tse di tshegetsang • Dirisa makopanyi go gokaganya • Tlhalosa ditlhokego tsa sethangwa jaaka go anela kgang. • Dirisa mafoko le setaele se se maleba. • Kwala ka pakaphethi <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le tlogiso <p>Kwala kgang e ikaegileng ka maitemogelo a gago a botshelo.</p>	<p>Dira ka mafoko: Mainatota le mainagotlhe.</p> <p>Dira ka dipolelo: Dipaka; dipolelo; maele le Diane; polelwana kalathalosi le polelwana kakathao di;</p> <p>Bokao jwa mafoko: Makaelagongwe, malatodi; makwalwatshwana;</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Dipaterone tsa mopeleto; letshwao la tlogelo ya lefoko kgotsa kakanyo; matshwao a puiso a dikhutshwatatso.</p>	119-128	120-130	1-21 39-54

Beke 7-8	<p>Ditomaagano tsa Go reetsa le Go bua.</p> <p>Reetsa le go buisana ka dikgang tsa jaanong tse di ikaegileng ka lekwalodikgang le diathikele tsa makasine</p> <ul style="list-style-type: none"> Tiriso ya segalo, lebelo le kutlwalo ya lentsewe. Tiriso ya puo e digelang/e e tsosang maikutlo a rileng/e e tlotheletsang Dirisa dikaelo Tlhokomelo ya melawana Puo ya mmele e e maleba Matseno a a ngokang le bokhutlo jo bo nonofileng Maitlomo, setlhopha se se tobilweng le tiriso <p>Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng le e sa ipaakanyediwang ya lekwalodikgang le athikele</p> <ul style="list-style-type: none"> Dirisa segalo, lebelo le kutlwalo ya lentsewe. Tlhokomela matshwao a puiso go nna le puiso e e nonofileng Dirisa puo e e maleba ya dikarolo tsa mmele. 	<p>Setlhangwa sa dikwalo jaaka Padi ya baswa/terama</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalokgolo tsa setlhangwa sa dikwalo: jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlelo, moanedi, thitokgang. <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (Itse setlhangwa) Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/tlhatlhoba) <p>Go buisa/go lebelela/go tshaloganya (dirisa setlhangwa se se kwadilweng le/kgotsa sa pono jaaka dikhathunu/ diikgemets'hana tsa diikhomiki)</p> <ul style="list-style-type: none"> Go okola Go tlodisa matlho Ipopele bokao (baanelwa, maitshetlelo, molaetsa) Go bopa bokao jwa mafoko ka go dirisa dikgono tsa kgaoganyo ya lefoko Puo e e tsosang maikutlo a a rileng 	<p>Barutwana ba neelana ka tiro ya porojeke.</p>	<p>Dira ka mafoko: Mainatota le mainagotlhe.</p> <p>Dira ka dipolelo: Dipaka; dipolelo; maele le diane; polewanakalatlhalosi le polewanakakatlhao di;</p> <p>Bokao jwa mafoko: Makaelagongwe, malatodi; makwalwatshwana;</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Dipaterone tsa mopeleto; letshwao la tlogelo ya lefoko kgotsa kakanyo; matshwao a puiso a dikhutshwafatso.</p>	129-141	131-141	22-38
----------	---	---	---	--	---------	---------	-------

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 3

	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tthagisa	Dipopegopuo le melawana ya tiriso	Setswana Tota		
					LB	TG	RDR
Beke 9-10	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua Reetsa/lebelela le go buisana ka setshwantsho pono/ kutlopono/ mediantsi</p> <p>Tekathaloganyo ya theetso jaaka go reetsa mafoko a pina/ nopolo go tswa mo konsarateng ya mmmino.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bontsha dikakanyokgolo le tse di tshagetsang. Kwala dintlha Aroganya dikakanyo le maitemogelo le go bontsha go tihaloganyana dintlha Bontsha maikutlo a tshusumetso mo go kgonegang Araba dipotso 	<p>Buisa mafoko a pina/ sethangwa se se ikamagantseng le mmmino wa dikonsarata.</p> <ul style="list-style-type: none"> Popego Tiriso ya puo Diponagalo tsa sethangwa Tatelano <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (kitsiso ya sethangwa) Ka nako ya puiso (diponagalo tsa sethangwa) <p>Morago ga puiso(Araba dipotso, tshwantshanya, pharologanyo, lekola</p>	<p>Kwala pina / bukatsatsi</p> <ul style="list-style-type: none"> Kagego e nepagetseng Dikakanyokgolo le tse di tshagetsang Tatelano e e nepagetseng ya dipolelo Tiriso ya makopanyi go bontsha momagano Tiriso ee farologaneng ya dipolelo, boleele le kagego. <p>Tsepamisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipakanyetsotiro Go kwala ditlhangwa tsa ntsha Go boeletsa Go tseleganya Go tlotlha dipotso le go tthagisa <p>Kwala pina / bukatsatsi</p>	<p>Poelletso ya dipopego tsa puo le melawana ya tirisano tse di lekanyeditsweng mo dibekeng tse di fetileng.</p> <p>Go dira ka mafoko:</p> <p>Bongwe le bontsi, bong, nyenyefatso</p> <p>Go dira ka dipolelo</p> <p>Puo-sebui le puo -pegelo, mokgwa wa dipotso, ntsha le kakanyo, kagego ya dipolelo, dipolelo, bokaopedi, lentsewe, medirisio.</p> <p>Bokao ba mafoko</p> <p>Makaelagongwe le malatodi, phefotso, tumatshwano, bokao jo bo tsepameng le jwa botshwantshi.</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto</p> <p>Matshwaonopolo, dipaterone tsa mopeleto</p> <p>Tlotlofoko mo bokaelong Paakanyo ya thutapuo go tswa mo kwalong ya barutwana.</p>	142-153	142-149	



Beke 1–2	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua. Tekathaloganyo ya theetso e ikaegile ka go neela dikaelo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ikatise mo dikgatong tsa go reetsa • Tsaya dintlhathuto • Kwala dikarabo <p>Mekgwa e farologaneng tlhaeletsano ya molomo ya s.k. go neela dikaelo/ ditaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirsu puo e maleba • Dirisa dipolelo tse dikhutshwane, di nonofile • Dintlha ka botlalo 	<p>Dithangwa tsa dikwalo jaaka padi ya baswa/terama/ kgangkhutswa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa sethangwa sa dikwalo: jaaka moanelwa/modiragatsi, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moaned, thitokgang. <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise sethangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa sethangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ thathoba) <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa leboko • Popego ya ka fa gare ya leboko, dikapuo/puo ya botshwantshi/, morumo, moribo • Popego ya ka fa ntle ya leboko, mela, ditemana, mofuta wa mokwalo (fonto) • Bokao jwa puo ya botshwantshi/Maikutlo • Thitokgang le molaetsa <p>Go buisa/lebelela go tshaloganya: (Dirisa dithangwaponono le tse di kwadilweng jaaka dikhathunu/ dikgamets’hane</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola dintlha • Go tlodisa matlho • Puisotsenelelo • Go ipopela bokao (baanelwa, maitshetlego, lemorago, molaetsa) • Go bopa bokao jwa mafoko ka go dirisa dikgono tsa kgaoganyo ya lefoko 	<p>Setihangwa sa tirisano se seleele/ se sekhutshwane go neela dikaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dithokego tsa kagego; setaele • Babuisi/baamogedi: ba ba tobiliweng maitlhomomo le tiriso • Tlhopho ya mafoko le dipopego tsa puo <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala dithangwa tsa ntsha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go thagisa 	<p>Dira ka mafoko: Matlhalosi a felo le matlhalosi a tshwantshanyo mokgwa</p> <p>Dira ka dipolelo: Thuanyisediri; popego ya polelo; dipolelwana; dikarolo tsa puo</p> <p>Bokao jwa mafoko: Makaelagongwe, malatodi, bokao jo bo tlhamaletseng le jwa botshwantshi</p> <p>Matshwao a puiso: Khutlo; phegelwana; letshwao la potso; matshwao a nopolu (ditsejwana);letshwao la tsiboso</p>	154-162	156-163	39-54
----------	--	---	---	--	---------	---------	-------

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 4

	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopegopuo le melawana ya tiriso	Setswana Tota		
					LB TG RDR		
Beke 3–4	<p>Ditomaagano tsa Go reetsa le Go bua.</p> <p>Reetsa le go buisana ka dikgang tsa jaanong tse di ikaegileng ka lekwalodikgang le diathikele tsa makasine</p> <ul style="list-style-type: none"> Tiriso ya segalo, lebelo le kutlwalo ya lentsewe. Tiriso ya puo e e digelang/e e tsosang maikutlo a a rileng/e e thotholetsang Dirisa dikaelo Tlhokomelo ya melawana Puo ya mmele e e maleba Matseno a a ngokang le bokhutlo jo bo nonofileng Maitihomo, setihopha se se tobilweng le tiriso <p>Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng le e e sa ipaakanyediwang ya lekwalodikgang le athikele</p> <ul style="list-style-type: none"> Dirisa segalo, lebelo le kutlwalo ya lentsewe. Tlhokomela matshwao a puiso go nna le puiso e e nonofileng Dirisa puo e e maleba ya dikarolo tsa mmele. 	<p>Go buisa/go lebelela go bona tshedimosetso (Dirisa ditlhangwa di tshwana le diathikele tsa makwalodikgang/diathikele tsa dimakasine/dipuo tse di kwadilweng.</p> <ul style="list-style-type: none"> Go okola dikakanyokgolo Go tlodisa matlho o lebelela dintlha tsa tshegetso Go dira ponelopele Dintlha le dikakanyo Ntlhakemo ya mokwadi Go ipopela bokao jwa mafoko le ditshwantsho tse di sa tlwaelegang Puo e tlhomameng/e e sa tlhomamang. Bokao jo bo tlhamaletseng/ jo bo akanngwang Dikapuo <p>Kwala teko ya tekathaloganyo</p>	<p>Setlhangwa se se seleele/se sekhutshwane: athikele ya lokwalodikgang</p> <ul style="list-style-type: none"> Dithokego tsa popego le setaele Babuisi/baamogedi ba tobilweng le maitihomo le tiriso Tlhopho ya mafoko le dipopego tsa puo. <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetsotiro Go kwala ditlhangwa tsa ntlha Go boeletsa Go tseleganya Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa <p>Kwala athikele ya lekwalodikgang.</p>	<p>Dira ka mafoko:</p> <p>Mainakgopolo; Mainakongwa Matlhaodi: go supa mmala o o sa tsenelelang le kgato ya kgolo</p> <p>Dira ka dipolelo:</p> <p>Tatelano e e rulaganeng, tatelano go ya ka botlhokwa, temana e e tlhologang, puo e e thotholetsang le puo e tsosololang maikutlo a a rileng; e e tsayang lelhakore le ya kgatelelo; e e sekamelang mo lelhakoreng le le lengwe; dipotso tse di sa batleng dikarabo</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>Makaelagongwe, malatodi, bokao jo bo tlhamaletseng le jwa botshwantshi</p> <p>Matshwao a puiso:</p> <p>Matshwao a nopolo (ditsejwana); letshwao la tsiboso, phegelwana; Khutlo; letshwao la potso; tlogelo ya lefoko kgotsa kakanyo.</p>	163-173	164-172	

Beke 5-6	<p>Go tlatša foromo ya tshedimosetso.</p>	<p>Buisa sethangwa ka ga botlhokwa jwa dipotsolotso le gore di tlatšwa jang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshedimosetso e e tlhokegang. • Tiriso ya puo • Tshaeno <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (itsise sethangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa sethangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tthatlhoba) <p>Go buisetsa/go lebelela go tlhaloganya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola • Go tlhodisa matlho • Go sobokanya • Go ipopela setshwantsho • Go bopa bokao • Bokao jwa mafoko 	<p>Ditlhangwa tsa tirisano jaaka go tlatša dipotsolotso/kgotša diforomo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Latela ditaelo • Tlamela tshedimosetso e nepagetseng e totobetse • Dirisa puo e e maleba <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntsha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go thotlha diphoso le go tthagisa. 	<p>Dira ka mafoko: Madiritota le madirimatlhaedi;</p> <p>Dira ka dipolelo: Polelo, popego ya polelo; pakajaanong le pakaphethi; polelo e e sekamelang letlhakore le le lengwe, e e gobeletang, e e lebelelang letlhakore le le lengwe</p> <p>Bokao jwa mafoko: Diane, bokao jo bo mo tirisong, jo bo tshamaletseng, jo bo sa tshamalalang</p> <p>Matshwao a puiso</p>	174-184	173-182
Beke 7-8	<p>Paakanyetso ya Tlhatlhobo</p> <p>Go Bua:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dipuisano • Puo e e ipaakanyeditsweng • Puo e sa ipaakanyediwang <p>Listening: Listening comprehension</p>	<p>Paakanyetso ya Tlhatlhobo</p> <p>Reading:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekathaloganyo ya puiso • Tshosobanyo • Sethangwaponono 	<p>Paakanyetso ya Tlhatlhobo</p> <p>Go kwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhamo • Ditlhangwa tsa tirisano tse di leele • Ditlhangwa tsa tirisano tse di khutshwane 	<p>Poeletso Poeletso ya go dira ka mafoko Poeletso ya dira ka dipolelo Poeletso ya bokao jwa mafoko Poeletso ya Matshwao a puiso le mopeleto</p>	185-192	183-189
Beke 9-10	<p>Paakanyetso ya Tlhatlhobo</p>	<p>Paakanyetso ya Tlhatlhobo</p>	<p>Paakanyetso ya Tlhatlhobo</p>	<p>Paakanyetso ya Tlhatlhobo</p>	192-197	190-195

9



	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tthagisa	Dipopegopuo le melawana ya tiriso	LB	TG	RDR
Beke 1-2	<p>Ditogamaanotsa Go reetsa le Go bua:</p> <p>Dipuisanotsamolomo (mosupatselakemoru-tabana)</p> <p>Reetsa/lebelelapapatsa le go buisana.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segalo • Lebelo • Tirisoyapuoyamaikutlo le e etlhotheletsang • Bogolojwafonto/mokwalotlanyo/mofutawamokwalo • Puoyammele 	<p>Go buisetsa/go lebelela go tthaganya (sethangwasaponojaaka papatso/phousetara/dikhathunu/</p> <p>Dikgemetsahanatsadikhomiki)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okoladintlha • Go tlodisamathlo <ul style="list-style-type: none"> – Puitsotselelelo – Ipopelebokao (baanelwa/badragatsi, maitshetlego, molaetsa) • Bopabokaqiwamafoko a asatiwaelegang ka go dirisadikgonotsa kgaoganyo ya lefoko. • Puo e etsosangmaikutlo a arileng • Puoyammele • Tirisoyamatslwao a puiso le fonto/ Mokwalotlanya <p>Dikgatotsapuiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele gapuiso • Ka nakoyapuiso (diponagalotsa sethangwa) • Moragogapuiso (araba dipotsa, bapisa, farologanya, sekaseka/ thathobha) 	<p>Ditlhangwatsatrisano: Papatso/phousetara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kagego e enepagetseng • Maitlhommo • Diponagalotsasetlhangwa • Tirisoyapuo • Rejisetara <p>Totisamogopolomodik-gatongt sa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dirapaakanyetsetiro • Go kwaladitlhangwat-santlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlhadiphoso le go tthagisa <p>Kwalapapatso/phousetara</p>	<p>Dira ka mafoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mopeleto le dipateronetsamopeleto • Dikhutshwatso <p>Dira ka polelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Popegoyapolelo: • Maina, • Matlhaodi, • Maamedi • Dithuanyi • Dipaka <p>Tlotlofokomotirisong</p>	1-12	1-8	

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 1

	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tthagisa	Dipopegopuo le melawana ya tirisio	Setswana Tota		
					LB	TG	RDR
Beke 3-4	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua</p> <p>Motlotlo ka ga terama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsaya karolo mo motlotlong o o sa tthomamang ka ditlhogo tse di bonolo. <p>Dmmuisano</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsaya karolo mo mmuisanong Dirisa puo e e maleba Tsib 	<p>Setlhangwasadikwalo-jaakagangku tshwe/terama/naane</p> <ul style="list-style-type: none"> Dipuisanotsakakaretsotsa diponagalotsabotlhokwa-jaaka baanelwa/badragatsi, poloto, boanedi, kgothang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang <p>Dikgatsapuiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele gapuiso (ltsisethangwa/dira ponelopeleyaditragalo) <ul style="list-style-type: none"> Lemorago/maitshetlego Kokoanyadintlha ka gasetlhogo Kokoanyadintlha ka gathitokgang Ka nakoyapuiso (diponagalotsa setlhangwa) Moragogapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ thatlhuba) 	<p>Kwalalokwaloikitsiso le lekwalophelegetso</p> <ul style="list-style-type: none"> Kagego e enepagetseng Maitlhomomo Dikakanyokgolo le tse di tshhegetsang Tirisoyapuo Rejisetara Tatelano e eiolamengyadipolelo Dirisamakopanyi go netefatsa tomagano Dirisamefuta e efarologanengya dipolelo, boleele le dipopego <p>Totisamogopolomodikgongts a go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go diraiapaakanyetsetiro Go kwaladitlhangwat-santlha Go boeletsa Go tseleganya Go tlotlhadiphoso le go tthagisa <p>Lokwaloikitsiso le lekwalophelegetso [03/12/2020]</p>	<p>Go gatelela ka go boeletsadipopegotsapuo le melawanatsabeketse-peditse di fetileng.</p> <p>Dira ka mafoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mopeleto le dipateronetsamopeleto Dikhutshwafatso, Diakeronime Kutu, tlhogo, mogatlana, Mainatswako <p>Dira ka dipolelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Maina, matlhaodi, maemedi Matshwao a puiso Dipaka; puosebui le puopegelo; Popegoyapolelo; dithuanyi <p>Tirisio e etseneletsengyapuo: Maele le diane; phefotatso</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p> <p>Tshiamiso ya tirisio ya tlotlofoko ya tiro e e kwadilweng</p>	13-27	9-18	1-42 43-93 110-142

Beke 5-6	<p>Ditogamaanotsa Go reetsa le Go bua: Mmuisano Reetsamotlotlowamogala/mmuisanomagareng-gamodire diwasenthara/setheosa/ya kamogelomegala le modirelwamabapi le kganetsano ka ga tumalano/konteraka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segalo • Tiriso yapuo • Rejisetara • Melawana <p>Puisetso godimo eeipaakanyeditsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisadikgonotse di malebatsa go buajaaka • Segalo • Kutlwalo • Lebelo <ul style="list-style-type: none"> - Tlhagiso yalentswa - kapodiso - Thelelo • Barutwanabadirisase-tlhangwapuiso le go se tlhagisamophaposing 	<p>Go buisatumalano (konteraka) magarenggamorekisi le moreki</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kagego • Tiriso yapuo • Puo e ekgethegilengya-konteraka/ tumalano • Bothokwajwatshaeno • Thuso fa go na le kganetsano/go sa dumalane <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolotsaleboko • Popegoya ka fa gareyaleboko: maele, dikapuo/puoyabotshwantshi, kgopolo; moribo le morumo • Popego e ekwantleyaleboko: mela, mafoko, ditemana, • Thulaganyo, setaele le ditebego • Bokaowapapiso • Maikutlo a mmoki • Thitokgang/morero le molaetsa 	<p>Setihangwasatiriso: Lenanetema le metsotso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kagego e enepagetseng. Lethomeso • Maitihomo • Dikakanyokgolo le tse di tshegetsang • Tiriso yapuo • Rejisetara • Tatelano e eiolamengyadipolelo • Dirisamakpanyi go netefatsa tomagano • Dirisamefuta e efarologanengya dipolelo, boleele le dipopego <p>Totisamogopolomodikgongtonga go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go diripaakanyetsetiro • Go kwaladitlhagwat-santlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go thothadiphoso le go tlhagisa <p>Kwalalenanetemalemetsotso o sa le molebowadiikgatotsa go kwlamorago</p>	<p>Dira ka mafoko: Makopanyi.</p> <p>Dira ka polelomotirisong: Popegoyapolelo; Mefutayadipolelo; Puosebui le puopegelo; Dipolelotsa dipotso;</p> <p>Bokaowamafoko: Diane le maele</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Dipateronetsamopeleto; Dikhutshwatso – ditlhakaina, diakeronomi, tlogeloyathogo/karoloya bofeloyalefoko</p> <p>Tlotlofokomotirisong: Puoditumalano (dikonteraka) le ditokomana/ dikwalotsamolao</p>	28-44	19-28	1-42 94-109
----------	---	---	--	---	-------	-------	--------------------

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 1

	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopegopuo le melawana ya tiriso	Setswana Tota		
					LB	TG	RDR
Beke 7-8	<p>Ditogamaantsa Go reetsa le Go bua: Tekathalogananyathheetso (mmuisano)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reetsammuisano • Kwaladintlhathuto • Puo le maatla • Segalo • Maikutlo • Matseno le bokhutlo • Araba dipotso <p>Tiroyamolomo: Puo e esaipaakanyediwang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhophasetlhago se semaleba • Rulaganyatshedimosetso gore e lomagane • Supa tlotlofoko le dipopegotsapuotse di nepagetseng. • Matseno le bokhutlotse di maleba • Dirisadidiriswatsapono, kutlopono fa go kgonagala 	<p>Setlhangwasadikwalojaaka-padikgangkhutshwe/terama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalotsabotho-kwatsasetlhangwasadikwalo: jaakabaanelwa/badiragatsi, tiro/tiragalo, mmuisano, poloto, kgothang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang <p>Dikgatotsapuiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele gapuiso • (Itsisetlhangwa) • Ka nakoyapuiso (diponagalotsasetlhangwa) • Moragogapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ thathoba) <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalotsabothokwat-saleboko • Popego e ka fa gareyaleboko: maele, dikapuo/puoyabotshwantshi, moribo le morumo • Popego e kwantleyaleboko: mela, mafoko, ditemana • Thulaganyo, setaele le ditebego • Thulaganyomofuta, setaele le ditebego • Bokaajwabotshwantshi • Maikutlo/moono • Thitokgang/morero le molaetsa 	<p>Kwalatlhamo: tlhamoyaKanelo/ tlhaloso/ maitlhomom/ngangisano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhophoyamafoko • Lentswe la mong le setaele • Tlhaloso e ebonagalang/ utlwagalangsentle • Segalo • Dintlhakgolo le tse di tshhegetsang • Mmepewadikakanyo (thulaganyoyadikakanyo) • Tlhagisasetlhangwa gore se tlhatlhojwe. <p>Totisamogopolomodikgatonng go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dirapaakanyetsetiro • Go kwaladitlhangwat-santlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlhadiphoso le go tlhagisa <p>Kwalatlhamo o latelamolebowa dikgatotsa go kwala</p>	<p>Dira ka mafoko: Madiritota; Madirimatlhaedi.</p> <p>Dira ka polelo: Poleliwanakutu le poleliwanakalaina</p> <p>Bokaajwamafoko: Diane le maele</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Dipateronetsamopeleto; akeronimi.</p> <p>Tlotlofokomobokaelong Tshiamisoyathutapuo go tswa go tiro e ekwadilwengkebarutwana.</p>	45-58	29-35	1-42

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 1

Beke 9-10	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tthagisa	Dipopegopuo le melawana ya tiriso	Setswana Tota		
					LB	TG	RDR
Beke 9-10	<p>Ditogamaantsa Go reetsa le Go bua:</p> <p>REETSA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kagego • Diponagalo • Tiriso yapuo • Segalo • Rejisetara • Matseno le bokhutlo <p>Buisanang ka diphithelelo</p> <p>Tthagiso yamolomoyape-gelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiriso yapuo • Rejisetara • Segalo • Puoyammele • Matseno le bokhutlo 	<p>Buisapegeloyalekwaledik-gang/makasinge</p> <p>Ditogamaantsapuiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puiisenselele • Diponagalotsasethangwa, sk. poloto, baanelwa, maitshetlego, moanedi, maikutlo, thitokgang/ Morero, • ntlhakemoyamoanedi • Ipapelabokaajwamafoko a asatlwaelegang ka go dirisadikgonotsakgaogan-yoyamafoko. • Bokao jo botlhamaletse le jo bosatlhamalalang. <p>Dikgatotsapuiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele gapuiso (itsisesethangwa) • Ka nakoyapuiso (diponagalotsa sethangwa) • Moragagapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ thathhoba) <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalotsabotlhokwat-saleboko • Popegoya ka fa gareyaleboko: maele, dikapuo/ puoyabotshwantshi, moribo le morumo • Popego e ekwantleyaleboko: mela, mafoko, ditemana, • Thulaganyo, setaele le ditebego • Bokaojwapapiso • Maikutlo/moono • Thitokgang/morero le molaetsa 	<p>Ditlhangwatsatirisano: boloko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dithokegotsatiro le mofutawa sethangwa • Kagego, setaele, ntlhakemo • Baamogedi/ babuisibabatobilweng, maitthomo le tiriso • Tliphoyamafoko • Popegoyapolelo, boleele le mefuta • Melawanayatemana <p>Totisamogopolomodikga-tongtsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go • Go kwaladitlhangwatsantlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlhadiphoso le go tthagisa <p>Kwalaboloko o sale molebowa dikgatotsa go kwalamorago</p>	<p>Dira ka mafoko: Mediriso - Modirisogo Modirisotaelo Modirisokgonego Modirisopego Modirisotlwaelo Modirisokeletso</p> <p>Dira ka polelo: Dipolelonolo; Dipolelopathe; Dipolelotswako; Tira le tirwa; Dipaka</p> <p>Bokaojwamafoko: Diane le maele Bokao jo botlhamaletse, Bokaojwabotshwantshi, Poeletsomodumo (Ditumanosi) Mothofatso</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Dipateronetsamopeleto; Matshwao a nopolo; Lenalana</p>	60-74	36-43	94-109

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 2

	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tthagisa	Dipopegopuo le melawana ya tiriso	Setswana Tota		
					LB	TG	RDR
Beke 1-2	<p>Go reetsa go tthaloganya Reetsakang</p> <ul style="list-style-type: none"> Supa dinthakgolo le dikakanyo tshegetso Tirisoyapuo Rejisetara Araba dipotso <p>Puo e eipaakanyeditlweng</p> <ul style="list-style-type: none"> Barutwana badirapatli-sisokgotsatlihotho misojakaatiroyaboipaakanyetso Melawanayatlhagiso Puoyammele Matseno, mmele le bokhutlo Tirisoyapuo 	<p>Buisasethangwakwalo, sk. Padijatsana/ naane Ditogamaanotsapuiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Puisetsenelelo Diponagalotsasetlhangwa, sekao. poloto, baanelwa, maishetlelo, moaned, maikutlo, thitokgang ntlhakemoyabaanedi Ipopelabokaajwamafoko a asa tlwaelegang le ditshwantsho ka go dirisadikgonotsakgaogan-yoya mafoko Popegoyapuo le setaele <p>Dikgatotsapuiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele gapuiso (Itsisesetlhangwa) Ka nakoyapuiso (diponagalotsa setlhangwa) Moragogapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ thatlhuba) <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalotsabotlho-kwatsaleboko Popegoya ka fa gareyaleboko: maele, dikapuo/ puoyabotshwantshi, moribo le morumo Popego e ekwantleyaleboko: mela, mafoko, ditemana, Thulaganyo, setaele le ditebego Bokaajwapapiso Maikutlo/moono Thitokgang/morero le molaetsa 	<p>Ditlhangwatsatirisano: Pegelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Dithokegotsatiro le mefutatlhangwa Kagego, setaele, tthagisomogopolo Maitlhommo a bareetsibabatotlhweng le bokaelo Tlhophoyamafoko Popegoyadipolelo, bolelele le mefuta Melawanayaditemana Mmapawatlhaloganyo go rulaganyatomaganoya-dikakanyo <p>Totisamogopolomodikgatongtsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go diraiipaakanyetsotiro Go kwaladitlhangwatsantlha Go boeletsa Go tseleganya Go tlhotlhadiphoso le go tthagisa <p>Kwalapegelo o setsemolebowadikgatotsa go kwalamorago</p>	<p>Ditlhangwatsatirisano: Pegelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Dithokegotsatiro le mefutatlhangwa Kagego, setaele, tthagisomogopolo Maitlhommo a bareetsibabatotlhweng le bokaelo Tlhophoyamafoko Popegoyadipolelo, bolelele le mefuta Melawanayaditemana Mmapawatlhaloganyo go rulaganyatomaganoya-dikakanyo <p>Totisamogopolomodikgatongtsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go diraiipaakanyetsotiro Go kwaladitlhangwatsantlha Go boeletsa Go tseleganya Go tlhotlhadiphoso le go tthagisa <p>Kwalapegelo o setsemolebowadikgatotsa go kwalamorago</p>	78-91	48-59	94-109

Beke 3-4	<p>Ditogamaanotsa Go reetsa le Go bua:</p> <p>Go reetsa go tihaloganyana:</p> <p>lokwalotshelo/ kgatisoyamotloti o o odiragadiwang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tihalosaditogamaanotsa-dikgatot sa go reetsa • Araba dipotso ka go kwala <p>Puiso e esaipaakanyediwang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiriso e emalebayalentswe, segalo le lebelo • Matshwao a puisomopuisong • Puoyammele • Kamano le baamogedi/ babuisi/baamogedi 	<p>Buisasetlhangwa, sk. terama/kgangkhutshwe/naane</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsepamo e ekgethegileng-modiponagalongsadikwalo. • Bontsha go tihaloganyakgoloyapoloto le kgotlhang, boanedi, phetogoyaditragalo, maitshetlego, karoloyamoanedi, thitokgang, bokhutlo. <p>Dikgatotsapuiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele gapuiso (ltsisesetlhangwa) • Ka nakoyapuiso (diponagalotsasetlhangwa) • Moragogapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ thathoba) Buisa/ lebelelasetlhangwa, sk. athikeleyalekwadikgang/diathikeletsadimakasine go bona tshedimosetso le go di tihaloganyana • Ditogamaanotsapuiso • Temanayatekathaloganyo go tswamobukagkololong • Go okoladintha le go tlodisamathlo • Puisotsenelelo • Maitlhommo le babuisi/baamogedi/babatobilweng • Ipopelebokao le bokhutlo • Ntliha le kakanyo • Bokaojwamafoko a asatiwaelegang • Supa puo e edigelang • Sobokanyasetlhangwa 	<p>Setlhangwasatirisoano se seleele sk.</p> <p>Athikeleyalokwalodikgang/makasine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kagego e enepagetseng • Maitlhommo • Dikakanyokgolo le tse di tshhegetsang • Tiriso yapuo • Rejisetara • Tatelano e eiolamengyadipolelo • Dirisamakopanyi go netefatsa tomagano • Dirisamefuta e efarologanengyadipolelo, boleele le dipopego • Mmapawathaloganyo go rulaganyatomaganoyadikakanyo <p>Totisamogopolomodikgang-tongtsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go diraiapaakanyetsetiro • Go kwaladitlhangwatsantlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go thothadiphoso le go tlhagisa <p>Kwalaathikeleyalokwalodikgang / makasine</p>	<p>Dira ka mafoko:</p> <p>Madiri; madiritota le Madirimatlaedidikutu; ditlhogho le megatlana</p> <p>Dira ka polelo:</p> <p>Dipolelotswako; kitsokakaretso, puosebui/ puopegelo</p> <p>Bokaojwamafoko: Diane la maele</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto:</p> <p>Matshwao a nopolo; dipateronetsamopeleto; dikhutshwafatso.</p>	92-103	60-71
----------	---	---	--	---	--------	-------

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 2

	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopegopuo le melawana ya tiriso	Setswana Tota		
					LB	TG	RDR
Beke 5-6	<p>Ditogamaanotsa Go reetsa le Go bua: Reetsasethangwasatheet sojaaka potsotherisano/motlotlo/g o tlotlakgang gore e tlhalogangwe</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsayadintlhathuto ka nakoyatheetso Reetsa ka tsenelelo <p>Dipuisanotsamolomo [mosupatselakemorutaba na]</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsayakarolomodipuisa-nong tse di thaetswengmosethang-wen gsamolomo Thefosano Matshwao a mokgwawapuo Melawana 	<p>Buisasethangwa, sk. kgangkhutshwe/naane / padi</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsepamo e ekgethegileng-modiponagalongtsadikwalo. Bontsha go tlhaloganyakgoloyapoloto le kgotihang, boanedi, phetogoyaditragalo, maithetiego, karoloya moanedi, thitokgang, bokhutlo. <p>Dikgatotsapuiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele gapuiso (ltsisesetihangwa) Ka nakoyapuiso (diponagalotsasetihangwa) Moragogapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ thathoba) <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalotsabotihokwat-saleboko Popegoya ka fa gareyaleboko: maele, dikapuo/ puoyabotshwantshi, moribo le morumo Popego e ekwantleyaleboko: mela, mafoko, ditemana, Thulaganyo, setaele le ditebego Bokaojwapapiso Maikutlo/moono Thitokgang/morero le mola-etsa 	<p>Kwalasetihangwasatirisano: lekwalo la kgwebo/ semmuso</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhophoyamafoko Lentswe la mong le setaele Tlhaloso e ebonagalangsentle Segalo Dintlhakgolo le tse di tshegetsang Mmepewadikakanyo (thulaganyoya dikakanyo) go rulaganyadikakanyotse di lomaganang Tlhagisasetihangwa gore se tshwaiwe <p>Totisamogopolomodikgalongtsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dirapaakanyetsotiro Go kwaladitlhangwatsantlha Go boletsa Go tseleganya Go thlotlhadiphoso le go tlhagisa Kwalalekwalo la kgwebo/ semmuso, o setsemolebowadikgatotsa go kwalamorago. 	<p>Dira ka mafoko: Dikutu; Dithogo; Megatlana; Matlhaodi; Matlama</p> <p>Dira ka polelo: Temanayatlhaloso; Temanayamatseno; Temanayabokhutlo; Dipaka; Popegoyapolelo; Mefutayadipolelo.</p> <p>Bokaojwamafoko: Diane la maele</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Dipateronetsamopeleto</p>	104-121	72-80	94-109

	<p>Go buisetsa/go lebelela go tshaloganya (dirisasetlhantlha gwa se sekwadilweng/se se bonwangjaaka dikhathunu/ dikgemetsahanatsadikhomiki)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Okoladintlha • Tlodisamatlho • Puitsotsenelelo • Ipopelebokao (baanelwa, maitshetlego, molaetsa) • Ipapelabokaojwamafoko a asatlwaelegang ka go dirisadikgonotsakgao-ganyoyamafoko • Puo e etsosangmaikutloaari leng <p>Boletsapopegoyatshobokanyo</p>		

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 2

	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tthagisa	Dipopegopuo le melawana ya tiriso	Setswana Tota		
					LB TG RDR		
Beke 7-8	<p>Ditogamaantsa Go reetsa le Go bua:</p> <p>Reetsapegeloyalokwalodi kgang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kagego • Diponagalo • Tiriso yapuo • Segalo • Rejisetara Matsen le bokhutlo <p>Tlthagisoyamolomoyapegelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiriso yapuo • Rejisetara • Segalo • Puoyammele • Matseno, mmele le bokhutlo 	<p>Buisapegeloyalokwalodikgang /makasine</p> <p>Ditogamaantsa go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puisatsenelelo • Diponagalotsasetlhangwa sk. Poloto, moanelwa, maitshetlego, moaned, maikutlo, thitokgang, molebowabaaned • Ipopelele bokaowamafoko a asatlwaelegang ka go dirisadikgomotsakgaogan-yoyamafoko • Bokao jo bothamaletseng le jo bosatlhamalalang <p>Dikgatotsapuiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele gapuiso (itsisesetlhangwa) • Ka nakoyapuiso (diponagalotsasetlhangwaq) • Moragogapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/tlhatlhaba) <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalotsabotlthokwat-saleboko • Popegoya ka fa gareyaleboko: maele, dikapuo/ puoyabotshwantshi, moribo le morumo • Popego e ekwantleyaleboko: mela, mafoko, ditemana • Thulaganyo, setaele le ditebego • Bokaowapapiso • Maikutlo/moono • Thitokgang/morero le molaetsa 	<p>Kwalatlhamo: Kanelo/ tlhaloso/ngangisano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thiphoyamafoko • Lentswe la mong/sebui le setaele • Tlhaloso e ebonalangsentle • Segalo • Dintlhakgolo ledikakanyotse di tshhegetsang • Mmapawatlhaloganyo go rulaganyatomaganoyad-ikakanyo • Neelatlamamo go lekanyetswa <p>Totisamogopolomodikgatonngts a go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dirapaakanyetsotiro • Go • kwaladitlhangwatsantlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlhadiphoso le go tthagisa <p>Kwalatlhamo o setsemolebowadikgatotsa go kwalamorago</p>	<p>Dira ka mafoko: Mediriso-Modirisogo Modirisotaelo Modirisokgonego Modirisopego Modirisotlwaelo modirisokeletso</p> <p>Dira ka polelo: Dipoeolonolo Dipolelopate Dipolelotswako Tira le tirwa Dipaka</p> <p>Bokaowamafoko: Diane le maele Bokao jo bothamaletseng Bokaowabotshwantshi Poeletsomodumo (ditumanosi) Mothofatso</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Dipateronetsamopeleto; Matshwao a nopolole Lenalana Tlotlofokomotaelong Tshiamisophekolo go tswa go tirokwalayabarutwana.</p>	122-137	81-88	1-42 94-109

Beke 9–10	<p>Ditiro tsa go reetsa le go bua</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditwana tse di farologaneng tsa go reetsa le go bua • Ditiro tsa go reetsa le go bua di ikamagantse le ditlhokego tsa maemo a COVID 19 	<p>Buisetsa/lebelela go tlhaloganya (dirisapegeloy-alekwadikgang)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola • Tlodi samatho • Puiosotselele • Ipopelebokao (baanelwa, maitshetlego, molaetsa) • Ipopelebokaojwamafoko a asa tlwaelegang ka go dirisadikgonotsa kgaoganyoyamafoko • Puo e etsosang maikutlo a arileng • Araba dipotso 	<p>Ditiro tsa go buisa le go lebelela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go buisa • Ditiro tsa go buisetsagodimo • Ditiro tsa tekathaloganyo ya puiso • Ditiro tsa dikwalo go ikaegilwe ka ditlhangwa di le tharo tse di tlhaotsweng tsa semesetar 	<p>Ditiro tsa go kwala le go tthagisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go kwala • Go kwala ditemana • Ditlhangwatsatirisano • Tlhamo • Tlhamo ya boithamedu 	138–150	89–98	
	<p>Ditiro tsa go reetsa le go bua</p>			<p>Ditiro tsa dipopegotso puo le melawana Ditiro tse di farologaneng tsa Dipopego tsa Puo le Melawana</p>			

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 3

Go reetsa le go bua		Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tthagisa	Dipopegopuo le melawana ya tiriso	Setswana Tota		
Beke 1-2					LB	TG	RDR
<p>Mimisano/ditherisano Reetsatherisanomagareng-gaba thobababedi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Popeno le kgoloyadikakanyo • Dirisadikgonotsaditherisano go fitheleladitumalano. • Setaelesapuo <p>PUISO E SA IPAAKANYETSWANG</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiriso e emalebayalentswe, segalo le lebelo/mosito • Tiriso/kobameloyamatsh-waomo puisong • Puoyammele • Kamano le bareetsi 	<p>Buisetlhangwa, sk. terama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsepamo e ekgethegileng-modiponagalongtsadi kwalo. • Bontsha go tthalogayakgoloyapoloto le kgotlhang, boanedi, phetogoyaditragalo, maitshetlego, karoloya moanedi, thitokgang, bokhutlo. <p>Dikgatotsapuiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele gapuiso (itsisesetlhangwa) • Ka nakoyapuiso (diponagatotsa setlhangwa) • Moragogapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ thatlhoba) <p>Tekatlhaloganyoyapuiso: setlhangwaponu - khathunu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okoladintlhakgolo • Go tlodisamatlho go ntshadintlhatse di tshetsang • Diradiponelopele • Ipopelabokajwamafoko a asa tlwaelegang le ditshwantsho • Go dirapoetso go godisa go tthaloganya • Tlhotletsoyatlhopho le tiogeloya dintlhamobaka-ongjwasetlhangwa • Seabesadidiriswatsabotsh-wantshi le puo e egogelang • Seabesaditegenikitsapono 	<p>Setlhangwasatirisanosk. Mimisano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhopoyamafoko • Lentswe la sebele le setaele • Tlhaloso e ebonagalangsentele • Segalo • Dikakanyokgolo le tse di tshetsang • Mmapawatlhaloganyo go rulaganya tomaganoyad-ikakanyo <p>Totisamogopolomodikga-tongtsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go diraiapaakanyetsetiro • Go kwaladitlhangwatsantlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlhadiphoso le go tthagisa <p>Kwalamuisano o lateledikgatomolebotsa go kwala.</p>	<p>Dira ka mafoko: Mainakgongwa le mainakgopolo, matlhaodi, makopanyi le mafoko a tirisano</p> <p>Dira ka polelo: Puosebui le puopegelo; dipaka; mefuta yadipolelo; mefutayaditemana; tira le tirwa; dipolelo le dipolelwana.</p> <p>Bokajwamafoko: Maadingwa, malatodi; makwalotshwano; madumatshwano.</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto Dipateronetsamopeleto</p>	151-164	99-103	43-93	

Beke 3-4	<p>Ditogamaanotsa Go reetsa le Go bua: Ditheetso le botsaya-karolomodipuisanongts atiroyaporojeke go itshetle-gilwe/ikaegilwe ka gaitlutho [tshkatsheko] yadikwalo. (morutabana e le mosupatselawadipuisano). Reetsa gore patlisiso e dirwajang?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reetsatsshedimoseetso ka gatiroyaporojeke; mokgwathuto/thutatsela, tirego, maitlhommo, molebo • Ditaello • Dikgatotsatiroyaporojeke. • Botsa le go araba dipotso • Abelanadikakanyo le megopolo. 	<p>Buisetsatsshedimoseetso Mekgwathagisoyaporojeke: sk. phousetara/phasalatso/ boroutsharaTlhagiso ka dipapetla /Pina yaroko/ Thadiso/Lebokokagalaleto/ Motshamekokhutshwewamot-lae [khutshwe e edirisangmotlae] / Phetolelo/ fetolelapopegoyaterama go kanelo j.j.</p> <p>Poeletsyaditlhangukwalo kotara 1 le 2 Ditogamaanotsa go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gookola, tlodisamatlho, bopa setshwantsho sa tlhaloganyo • Puitsenelelo • Ipopelebokao • Bokaojwamafoko • Ntlhakemoyamokwadi • Ntlha le kakanyo <p>Bokao jobosathamalalang.</p> <p>Buisetlhanguwasadikwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsepamo eekgethegileng-modiponagalongsadikwalo. • Bontshatlhoganyok-goloyapoloto le kgothang, boanedi, phetogoyaditiragalo, maitshetlego, karoloya moaned, thitokgang, bokhutlo <p>Dikgatotsapuiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele gapuiso (Matseno a sethangwa) • Ka nakoyapuiso (diponagalotsa setlhanguwa) • Moragogapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/thathhoba 	<p>Kwalasetlhanguwasatirisanog o ikaegilwekagang/terama e ithutilweng; sk. Boroutshara/ Boloko/ Phousetara/Phasalats o/ Thadiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhokegotsakagego, setaele • Baamongedibabatobilweng maitlhommo le tiriso • Tlhophoyamafoko, puoyapapiso, matshwao, mmala, e fitlhelwa fa kae? • Pogeoyapolelo, boleele le mefutayayona • Tlhophoyadikarolwanatsapono le tsabotlhami <p>Totisamogopolomodikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dirapaakanyetsoitiro • Go kwaladitlhanguwatsantlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlhadiphoso le go tlhagisa <p>Kwalasetlhanguwasatirisanano</p>	<p>Dira ka mafoko: Matlhaodi</p> <p>Dira ka polelo: Puosebui le puopegelo; dipaka; mefuta dipolelo; mefutayaditemana; tira le tirwa; dipolelo le dipolewana</p> <p>Bokaojwamafoko: Jo bothamaletseng le jo bosathamalalang/jwabotshwantshi; poeletsomodiumo (ditumanosi, ditumammogo), mothofatso, maetsi</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Dipateronetsamopeleto</p>	165-180	104-111	43-93

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 3

	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopegopuo le melawana ya tiriso	Setswana Tota		
					LB	TG	RDR
Beke 5-6	<p>Ditogamaantsa Go reetsa le Go bua:</p> <p>Tlhisoyamolomo Barutwanabadirapatlisisok-gotsatl hotlhomisojaakatiroy-aboipaakany o</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melawanayatlhagiso • Puoyammele • Matseno, mmele le bokhutlo • Tirisopuo 	<p>Buisetlhangwasadikwalo sk. padi/kgangkhutshwe/naane sk. ditlhamane, dinoolwane, dikinane, mainane</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalotsasetlhangwasa dikwalojaakapopego, baanelwa, maitshetlego, poloto, kgothang, matshwao, go humagamodumo, kgopolo, dipontsho <p>Dikgatotsapuiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele gapuiso (ltsisesetlhangwa) • Ka nakoyapuiso (diponagalotsa setlhangwa) • Moragogapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ thathoba) <p>Go buisetsa/lebelela go tlhaloganya (ditlhangwatsapono le tse dikwadiiweng)</p> <p>Ditogamaano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okoladikakanyokgolo • Go tlodisamatlho go ntshadinthatse di tshetsang • Puisotsenelelo • Diradiponelopele • Ipopelabokaajwamafoko le dikgopolo • Dikakanyokgolo le tse di tshetsang <p>Tlhotlhetsoyathopho le tlogloyadintlhamobokaong-jwas ethangwa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebesadidiriswatsabotsh-want shi le puo e egogelang • Go ipopelabokao le bokhutlojwamokwadi • Tshosobanyo ya setlhangwa 	<p>Kwalathamo e thaetswemose-tlhangwengsalokwalo le leithutiweng/sekasekiweng. Kanelo/ thaloso/maithomo/ngangisano/borout shara/phasalato/boloko Kwalaporojekeyatota. kagego le diponagalotsannete/tsepamemng. rulaganyaditeng (mmapawatlhaloganyo). Dintlhakgolo le tse di tshetsang. Melawanayaditemana. Tatelano e eutiwalangyaditemana go netefatsatomagano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makopanyi. • Melawanayapuo • Tlhopoyamafoko. <p>Lentswe la sebele/tota le setaele. Thaloso e ebonagalangsentle. Segalo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dintlhakgolo le tse di tshetsang. • Mmapawatlhaloganyo go rulaganyatomagano-yadikakanyo. Neelathamo go lekanyetswa <p>Kwalathamo go ikaegilwe ka setlhangwasalokwalo le leithutiweng go latelatiwego/ dikgatomolebomo go kwaleng.</p>	<p>Dira ka mafoko: Makopanyi le mafoko a alemosang Phetogo</p> <p>Dira ka polelo: Puosebui le puopegelo; mefutaya dipolelo, popegoyapolelo; tira le tirwa; mefutayaditemana.</p> <p>Bokaajwamafoko: Makaelagongwe, malatodi, madumatschwano; makwalotshwano</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Dipateronetsamopeleto</p>	181-196	112-121	110-142

<p>Beke 7-8</p>	<p>Ditogamaantsa Go reetsa le Go bua:</p> <p>Tlhisoyamolomo;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiriso yapuo • Rejisetara • Segalo • Puoyammele • Matseno le bokhutlo 	<p>Setlhangwasadikwalojaaka kgangkhutshwe,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolotsabotl-hokwa tssetlhangwasa-dikwalo: jaaka baanelwa, tiragalo, mmuisano, poloto, kgotlhang, maithetlego, moanedi, thitokgang <p>Dikgatotsapuiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele gapuiso (tsetsesetlhangwa) • Ka nakoyapuiso (diponagalotsa setlhangwa) • Moragopuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlathhoba) <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolotsabotl-hokwatsa le boko • Popegoya ka fa gareyaleboko: maele, dikapuo/ puoyabotshwantshi, moribo le morumo • Popego e kwantleyaleboko: mela, mafoko, ditemana • Thulaganyo, setaele le ditebego • Bokaowapapiso • Maikutlo/moono • Thitokgang/morero le molaetsa 	<p>Setlhangwasatirisano:</p> <p>Thadiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhokegotsakagego, setaele • Maikaelelo/maithomo a bareetsibabatotlhweng le bokaalo • Tlhophoyamafoko, tlhaloso e ebonagalangsentle • Dintlhakgolo le tse di tshhegetsang • Popegoyapolelo, bolelele le mofuta • Dirisamakopanyi go netefatsatomagano <p>Totisamogopolo-modikgatongtso go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dirapaakanyetsotiro • Go kwaladitlhangwatsantlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlhadiphoso le go tlhagisa <p>Kwalathadiso o lateladikgatotsa go kwala.</p>	<p>Dira ka mafoko: Matlhaodi (popego)</p> <p>Dira ka polelo: Temanayatlhaloso; temana e e itlhophelwang; temana e earoganyang.</p> <p>Bokaowamafoko: Lefoko le leemelangpolelwana.</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Dipateronetsamopeleto</p>	<p>197-215</p>	<p>122-132</p>	<p>1-42 43-93</p>
-----------------	--	---	---	---	----------------	----------------	-----------------------

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 3

	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tthagisa	Dipopegopuo le melawana ya tiriso	Setswana Tota		
					LB	TG	RDR
Beke 9-10	<p>Ditogamaanotsa Go reetsa le Go bua:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhokomela: dikgonotsa go bua, segalo, kapodiso, lebelo, kutlwaloyalentswe/phetogoyaseg alo, teboyamatho, kemo, puoyamatso go le dikarolotsammele • Melawana le diponagalotsakgang <p>Puisetso godimo e eipaakanyeditsweng;</p> <p>Dirisadikgonotsa go buatsa di malebajaaka; Segalo, selekanyosalentswe, lebelo, tthagisoyalentswe, kapodiso, kelelo (bokgeleke)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemo • Melawana le diponagalotsakgang. 	<p>Buisasetlhangwasa-dikwalojaaka terama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolotsa-botlhokwa tsasetlhangwasadikwalo: jaaka badiragatsi, tiragalo, mmuisano, poloto, kgothang, maitshetlego, moanedi, thitokgang <p>Dikgatotsapuiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele gapuiso (ltsisesetlhangwa) • Ka nakoyapuiso (diponagalotsa setlhangwa) • Moragogapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ thathoba) <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalotsabotlho-kwatsaleboko • Popegoya ka fa gareyaleboko: maele, dikapuo/ puoyabotshwantshi, moribo le morumo • Popego e ekwantleyaleboko: mela, mafoko, ditemana, Thulaganyo, setaele le ditebego • Bokaotshwantshi Maikutlo/moono • Thitokgang/morero le molaetsa 	<p>Sethangwasatiriso, sekao. imeile/ lekwalo la maranyane</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kagego e enepagetseng • Maitlhomoma/maikaelelo • Dikakanyokgolo le tse di tshetsang • Tiriso yapuo • Rejisetara • Thulaganyo e eiolamengyadipolelo • Dirisamakopanyi go netefatsa tomagano • Dirisamefuta e efarologanengya dipolelo, boleele le dipopego <p>Totisamogopolomo-dikgatongtsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dirapaakanyetsotiro • Go • kwaladitlhangwatsantlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlhadiphoso le go tthagisa <p>Kwalimeile/lekwalo la maranyane o latelamolebowadikgatotsa go kwala</p>	<p>Dira ka mafoko:</p> <p>Madiri Mabotsi, masupi, maemedi</p> <p>Dira ka polelo:</p> <p>Tsamaiso, thulaganyo go ya ka maemo, Thulaganyo go ya ka bothokwa, temana e ekhutlisang</p> <p>Bokaotshwantshi: Lefoko le leemelangpolelwana.</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto:</p> <p>Dipateronetsamopeleto</p>	216-233	133-140	94-109

Beke 1-2	<p>Tekathaloganyatheetso</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsibogelo e etseneletsengyaditlhan gwatse di farologaneng Go reetsatshedimosetso e etotobetseng Go reetsa le go itumeleladitlhogotsadi naane Go araba dipotso. <p>Tiroyamolomo e esaipaakanyediwang</p> <p>Tlhophasetlhogo se semaleba</p> <ul style="list-style-type: none"> Rulaganyatshedimosetso ka manontlhotlho Supa tlotlofoko e enepagetseng le dipoegotsapuo le melawana Tirisoyap uo Matseno, mmele le bokhutlo e nnetse di maleba Dirisadithusapono, dikutlo-pono le didiriswadingwetse di teng. 	<p>Setlhangwasadikwalojaaka Kgangkhutshwe/terama/padi/naane</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalokgolotsa-botlhokwatsasetlhangwa sadikwalo: jaakabaanelwa, tiragalo, mmuisano, poloto, kgotlhang, maitshetlego, moanedi, thitokgang <p>Dikgatotsapuiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele gapuiso (Itsisesetlhangwa) Ka nakoyapuiso (diponagalotsa setlhangwa) Moragogapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba) <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalotsabotlho-kwatsaleboko Popegoya ka fa gareyaleboko: maele, dikapuo/ puoyabotshwantshi, moribo le morumo Popego e ekwantleyaleboko: mela, mafoko, ditemana, Thulaganyo, setaele le ditebego Bokaajwabotshwantshi Maikutlo/moono Thitokgang/morerero le molaetsa 	<p>Setlhangwasatirisano, sk. Lekwalophelegetso le lokwaloikitsiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Dithokegotsakagego, setaele Maitlhomona bareetsi baba totlhweng le bokaelo Tlhophoyamafoko, puopapiso, matshwao, mmala, boemelo Tlhophoyadikarolopono le botlhami <p>Totisamogopolomo-dikgatongtsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go diraiapaakanyetsotiro Go kwaladitlhangwatsantlha Go boeletsa Go tseleganya Go tlhotlhadiphoso le go tthagisa <p>Kwalalekwaloophelegetso le lokwaloikitsiso</p>	<p>Dira ka mafoko: Madiri</p> <p>Dira ka polelo: Puosebui le puopegelo Tira le tinwa</p> <p>Bokaajwamafoko: Botemepedi, tirisoyamafoko a mantisi go feta selekano, tirisoyamafoko a mabedikgotsa go feta mopolelong a rayangselo se le sengwe, tiriso yamafoko a bokaobo le bongwemopolelong</p> <p>Puoyaditlhopadingwetse di rileng, Mafoko a adirisiwangkebatho-batironngwe e erileng.</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Dipateronetsamopeleto</p>	237-247	143-148	1-42 43-93 94-109
----------	--	--	---	---	---------	---------	-------------------------

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 4

		Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tthagisa	Dipopegopuo le melawana ya tiriso	Setswana Tota		
					LB	TG	RDR	
Beke 3-4	<p>Ditogamaantsa Go reetsa le Go bua: Tekathalogananyoyatheetso (dirisammuisano o ogatisitsweng)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reetsammuisano • Tsayadintlhathuto • Puo le maatia • Segalo • Moono/maikutlo • Matseno le bokhutlo • Araba dipotso <p>Dipuisanotsamakgotlhana/fora mo/ dipuisanotsalekoko/ dipuisanot sa ditlhopha [morutabanakemo-supatsela]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Batsayakarolo • Melawanayadipuisanotsa makgotlhana • Thefosano • Tiriso yapuo • Dikganetsanomo-dipuisanong • Matseno le bokhutlo <p>Ditlhopha di bua ka dilotse didiragalang gompie motse di bakgatlang.</p>	<p>Sethangwasadikwalojaaka Kgangkhutshwe /padi/terama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolotsabotliho-kwatsasetlangwa • sadikwalo: jaakabaanelwa, tiragalo, mmuisano, poloto, kgotlang, maitshetlego, moanedi, thitokgang <p>Dikgatotsapuiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele gapuiso (itsisesetlangwa) • Ka nakoyapuiso (diponagalotsa setlangwa) • Moragopapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ thathoba) • Go okola, go tlodisamatlho, go bopa setshwantshosathaloganyo <p>Go buisa/ lebeleletekathaloganyopono/ mmediantsi sethangwajaakakerafu/ khathuni/papatso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola, go tlodisamatlho, go aga setshwantshosathaloganyo • Puisotsenelelo • Ipopelebokao • Bokaowamafoko • Ntlhakemoyamokwadi • Ntliha le kakanyo • Bokao jo bosatlamalalang 	<p>Sethangwasatirisano, sekao. Dikaelo le Ditaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kagego e enepagetseng • Maitlhomomo/maikaelelo • Rulaganyaditeng (mmapawathaloganyo) • Dikakanyokgolo le tse di tshhegetsang • Melawanayaditemana • Tatelano e etlhabosangyaditemana go netefatsatomagano • Tomaganoyamagokanyi • Melawanayapuo <p>Totismogopolomo-dikgatongtsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dirai paakanyetso tiro • Go kwaladitlangwatsantlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlothadiphoso le go tthagisa <p>Kwalasetlangwasatirisano [setlangwasaditaelo/ dikaelo]</p>	<p>Dira ka mafoko: Mainatota, modirisogo, leinatswako</p> <p>Dira ka polelo: Tsamaiso, Thulaganyo go ya ka maemo, Thulaganyo go ya ka botlhokwa, Temanayabokhutlo</p> <p>Bokaowamafoko: Puo e enaganelang/e e lebelelangdilo ka lethakore le lelelengwe, Puo e egobebelelang, Puo e esekamelang-molethakoreng le lelelengwe, Puo e etsosangmaikutlo a arileng</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Dipateronetsamopeleto Dikhutshwafatso – ditlhakaina, akeronimi, tirosoyakaroloyantha yalefoko, go bopakhutshwafatso, sk. mos: (boemongjwaMosu-pologo). Tiriso yakaralo e fa gare, bobafeloyalefoko go bopakhutshwafatsosekao: Molebogeng e nna Segoe</p>	248-257	149-155	110-142	

Beke 5-6	<p>Ditogamaanoisa Go reetsa le Go bua:</p> <ul style="list-style-type: none"> Motlotlo Puisetso odimo e eipaakanyeditsweng. Dirisadikgonotsa go buatse di malebajaakasegalo, selekayosamodumo, lebelo, tlhagiso yalentsewe, kapodiso le bokgeleke Morutabanakemosupatsela Tsayatshwetso ka maemo a amaleba le setlhogo Melawanaya go bua Puo le maatla Matshwao a mkgwawapuo 	<p>Setlhangwasadikwalojaaka kgangkhutshwe/terama</p> <ul style="list-style-type: none"> Dintlhatsabothlo- kwatsasetlhangwa sadikwalo: jaakabaanelwa, tiragalommuisano, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetle go, moaned, thitokgang <p>Dikgatotsapuiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele gapuiso (Itsesetlhangwa) Ka nakoyapuiso (diponagalotsasetlhangwa) Moragogapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ thathoba) <p>Tekatlhaloganyoyapuiso: (Athikeleyalekwa lodikgang le makasine go batlatshedimotseto le go tlhaloganya</p> <ul style="list-style-type: none"> Go okola, go tlodisamatlho, go aga setshwantshosathaloganyo Puisotsenelelo Ipopelebokao Bokaajwamafoko Ntlhakemoyamokwadi Ntlha le kakanyo <p>Kwalatshobokanyoya-dintlhakotsayatem ana</p>	<p>Setlhangwasatirisano sk. tsa botshelojwamoswi</p> <ul style="list-style-type: none"> Kagego e enepagetseng Maitlhommo Dikakanyokgolo le tse di tshhegetsang Tirisoyapuo Rejisetara Tatelano e elolamengyadipolelo Dirisamakpanyi go netefatsa tomagano Dirisamefuta e efarologanengya dipolelo, boleele le dipopego <p>Totismogopolo-modikgatongtsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go diraiapaakanyetsetiro Go kwaladitlhangwatsantlha Go boeletsa Go tseleganya Go tlhotlhadiphoso le go tthagisa <p>Kwalatsabotshehojwamoswi</p>	<p>Dira ka mafoko: Madiri, maina</p> <p>Dira ka polelo: Tlhaloso: Lebaka le ditlamorago</p> <p>Bokaajwamafoko: Mafoko a abokaobontsi, dirisapuomomabakeng a akgethegileng, lefoko le le lengweboemongjwa-polelwana</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Dipateronetsamopeleto</p>	258-270	156-166	43-93
Beke 7-8	<p>Ditogamaanoisa Go reetsa le Go bua: Poeletso</p>	<p>Go buisa le go lebelela: Poeletso ya ditogamano tsa go buisa le go tsibogela ditlhangwa</p>	<p>Go kwala: Poeletso ya ditlhangwa tse di kwalwang Ditlhangwa tsa boitlhamedi le tsa tirisano</p>	<p>Poeletso Poeletso ya go dira ka mafoko Poeletso ya dira ka dipolelo Poeletso ya bokao jwa mafoko Poeletso ya Matshwao a puiso le mopeleto</p>	271-287	167-175	

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 4

	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tshagisa	Dipopegopuo le melawana ya tiriso	Setswana Tota		
					LB	TG	RDR
Beke 9–10	<p>Ditirotsa go reetsa le go bua</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditirwana tse di farologaneng tsa go reetsa le go bua <p>Ditiro tsa go reetsa le go bua tse di ikamagantseng le ditlhokego tsa maemo a COVID 19</p>	<p>Ditiro tsa go buisa le go lebelela</p> <ul style="list-style-type: none"> Dikgato tsa go buisa Ditiro tsa go buisetsagodimo Ditiro tsa tekathaloganyo ya puiso <p>Ditiro tsa dikwalo go ikaegilwe ka ditlhangwa di le tharo tse di tshaotsweng tsa semesetara.</p>	<p>Ditiro tsa go kwala le go tshagisa</p> <ul style="list-style-type: none"> Dikgato tsa go kwala Go kwala ditemana Ditlhangwa tsa tirisano Tlhamo Ditlhamo tsa boitlhamedi 	<p>Ditiro tsa dipopego tsa puo le melawana</p> <p>Ditiro tse di farologaneng tsa dipopegopuo le melawana</p>	288-300	176-190	

LENANEO LA TLHATLHOBO

Mophato wa 7		
Kgweditharo	Ditirwana	Tsebe kaelo
1	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 3 TSIBOGELO YA SETLHANGWA [Maduo 50] <ul style="list-style-type: none"> • Tekatlhaloganyo ya puiso (ya dikwalo/ e eseng ya dikwalo) (maduo 20) • Setlhangwaponono (maduo 10) • Dipopego tsa puo le melawana (maduo 20) Ditirwana tsa tekanyetso e, di se kwalwe ka nako e le nngwe.	51-55
2	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 5 (Teko e e laotsweng) Tsibogelo go setlhangwa (MADUO 60) <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Tekatlhaloganyo ya puiso (maduo 20) • Potso 2: Setlhangwaponono (maduo 10) • Potso 3: Tshobokanyo (maduo 10) • Potso 4: Dipopego tsa Puo le Melawana (maduo 20) 	85-89
3	DITIRWANA TSA TLHATLHOBO TSWELEDI	133-139
4	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 10 [Teko e e laotsweng] TSIBOGELO YA SETLHANGWA (Maduo 60) <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Tekatlhaloganyo ya puiso (maduo 20) • Potso 2: Setlhangwaponono (maduo 10) • Potso 3: Tshobokanyo (maduo 10) • Potso 4: Dipopegopuo le melawana (maduo 20) 	178-182

Mophato wa 8		
Kgweditharo	Ditirwana	Tsebe kaelo
1	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 3 TSIBOGELO YA SETLHANGWA [Maduo 50] <ul style="list-style-type: none"> • Tekatlhaloganyo ya puiso (ya dikwalo/ e eseng ya dikwalo) (maduo 20) • Setlhangwaponono (maduo 10) • Dipopego tsa puo le melawana (maduo 20) Ditirwana tsa tekanyetso e, di se kwalwe ka nako e le nngwe.	53-56
2	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 5 (Teko e e laotsweng) Tsibogelo go setlhangwa (MADUO 60) <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Tekatlhaloganyo ya puiso (maduo 20) • Potso 2: Setlhangwaponono (maduo 10) • Potso 3: Tshobokanyo (maduo 10) • Potso 4: Dipopego tsa Puo le Melawana (maduo 20) 	91-98
3	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 6 – GO KWALA TLHAMO YA POROJEKE – KGATO 2: GO KWALA (barutwana bamekamekana le go kwala porojeke ya bona) (Maduo 30) Dikgato tsa go kwala tlhamo: <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwatsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa	150-156
4	TSHOBOKANYO YA DITIRO TSE DI TLHOMAMENG	190-195

LENANEO LA TLHATLHOBO


Mophato wa 9		
Kgweditsharo	Ditirwana	Tsebe kaelo
1	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 3 TSIBOGELO YA SETLHANGWA [madoo 70]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tekatlhaloganyo ya puiso [ya dikwalo/ e eseng ya dikwalo (madoo 25) 2. Setlhangwaponono (madoo 15) 3. Tshobokanyo (madoo 10) 4. Dipopego tsa puo le melawana (madoo 20) <p>Ditirwana tsa tekanyetso e, di se kwalwe ka nako e le nngwe.</p>	44-47
2	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 5 (Teko e e laotsweng) Tsibogelo go setlhangwa (MADUO 70)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Tekatlhaloganyoyapuiso (madoo 25) • Potso 2: Setlhangwaponono (madoo 15) • Potso 3: Tshobokanyo (madoo 10) • Potso 4: Dipopego tsa Puo le Melawana (madoo 20) 	89-98
3	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 6 – GO KWALA TLHAMO YA BOITLHAMEDI YA POROJEKE – KGATO 2: GO KWALA (barutwana bamekamekana le go kwala porojeke ya bona) MADUO 30. Dikgato tsa go kwala tlhamo;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwatsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa 	141-142
4	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 10 [Teko e e laotsweng] TSIBOGELO YA SETLHANGWA (Madoo 70)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Tekatlhaloganyo ya puiso (madoo 25) • Potso 2: Setlhangwaponono (madoo 15) • Potso 3: Tshobokanyo (madoo 10) • Potso 4: Dipopegopuo le melawana (madoo 20) 	176-190

Life Skills

Izakhono Zobomi

Izifundo

Most of our titles are also available as e-Books!



www.shuters.co.za



Ace it!

STUDY GUIDES



CAPS IEB
ALIGNED

GRADES





8-12

VISUAL SUMMARIES

SAMPLE EXAM QUESTIONS

HELPFUL MARKING GUIDELINES

ALL YOU NEED TO ACE YOUR EXAMS



<https://www.facebook.com/aceitstudyguides/>

SALES CONTACTS



TVET Colleges	Vaasna Sing	063 251 8566	vaasna@shuter.co.za
Booksellers	Vaasna Sing	063 251 8566	vaasna@shuter.co.za
Eastern Cape	Sydney Nquma	083 253 6761	sydney@shuters.com
Free State	Dimagatso Makhurane	083 215 6835	dimagatso@shuters.com
Gauteng	Themba Msimanga	082 445 6435	themba@thuter.co.za
KwaZulu-Natal	Khanyo Cele	083 281 0849	khanyo@shuters.com
Limpopo	Dimagatso Makhurane	083 215 6835	dimagatso@shuters.com
Mpumalanga	Sharmlla Naik	083 287 6883	sharmlla@shuter.co.za
Northern Cape	Colette van der Merwe	071 851 1814	colette@shuters.com
North West	Phemelo Maiphehlo	083 378 8725	phemelo@shuters.com
Western Cape	Colette van der Merwe	071 851 1814	colette@shuters.com
Teacher Training	Vickesh Thandray	060 545 2264	vickesh@shuters.com

CUSTOMER SERVICES:

Sylvie Doarsamy	+27 (0)33 846 8723	sylvie@shuter.co.za
Thandeka Ngcobo	+27 (0)33 846 8724	thandeka@shuter.co.za
Zandile Mthethwa	+27 (0)33 846 8721	zandilem@shuter.co.za
Mbali Kunene	+27 (0)33 846 8722	mbali@shuter.co.za

HEAD OFFICE

Tel: +27 (0)33 846 8721 / 22 / 23 / 24

Fax: +27 (0)33 846 8701

PieKgweditharo yaaritzburg · Johannesburg · Cape Town · East London



Shuter & Shooter
PUBLISHERS (PTY) LTD



www.facebook.com/shuterandshooter



www.shuters.co.za



www.facebook.com/aceitstudyguides



www.aceitstudyguides.co.za

